PROPERTY OF ACKU
Resource & Information Centre A.I.C

هفته نامه

اتحاد اسلامی

بیانگرآرمان اتحاد اسلامي، افغانستان

پرله پسې گـڼـه «۲۱۹» اوم کـال «۲۱» گڼه دوشنبه
د ۱۳۷۰ هـ ش کـال داسـد «۲۸» د ۱٤۱۲ هـ ق کـال
دصفر المظفر «۱۰» اود۱۹۹۱ میلادی کال داگسـت «۱۹»

مجاهدینو دکابل ولایت دخورد کابل په علاقه داری کښې ددښمن (۱۸) پوستې دمینځه وړي دي

دکابل ولایت څخه په رارسیدلي ریوټ کښې ویل شویدي چې دمجاهدینو په شورۍ سره داگست په (۱۷) نیټه یوه لویه حمله دکابل ښار په جنوب ختیزه دسهار په څلورنیمو بجو دخوردکابل په علاقه داري‌باندي پیل کړه چې په نتیجه کښي درژیم دقواؤ دامنیتي کمربند ۱۸پوستي تخریب اوله مینځه تللي او سخته مرگ ژوبلة پکښي شویده .

دریوټ مطابق دهلي خوا مجاهدینو دکابل په خواجه رواش اوبگرام هوائي دگرونو اوډیلچرخي قواؤ باندي دسکر (۳۰) توغوندیو اوراکټونو حملي پیل کړیدي چې درژیم قواؤ ته پکښي سخت

طي عمليات مجاهدين يك صد تن ازمليشه هاي رژيم كابل درميدان ښار كشته شدند

يك منبع جهادي به ميديا گزارش داد . مجاهدين به روز (۹) اگست با انجام عمليات بالاي پوسته هاي امنيتي رژيم كابل درمربوطات ميدان ښار مركز ولايت وردك ، شش پوسته تسخير و(۱۰۰) تن ازمليشه هاي رژيم هلاك و مقدارزياد مهمات و مواد خوراكي با تعداد سلاح هاي سبك و سنگين غنيمت شده است .

خبرمي افزايد كه درجريان اين عمليات شش مجاهد نيز شهيد و (۱۲) تن ديگر مجروح گرديده اند .

خبرعلاوه ميكند كه طيارات جت رژيم جهت انتقام گيري اين عمليات مناطق آزاد شده چك وردك را هدف بمباران قرارداد ولي ازتلفات و خسارات ناشي ازين بمباران ها اطلاع دردست نيست .

نن دنړۍ دټولو حکومتونو په دې اتفاق راغلی دی چې دافغانستان دقضیې داسې حل راوباسې چې داسلامی نظام دقایمیدو مخه ونیسی

دملل متحد پنځه فقره ایزه طرحه په حقیقت کښې پنځه ماینونه دي چې غواړي دافغانستان ملت پـه کښې توټه توټه والـوزي

نن دوشنبه د أسد ۲۸ د صفرالمظفر ۱۰ د هجرت کلي د اعداد المجاهدین په انګړکښې د افغانستان د اسلامي اتحاد دارکانو یوه لویه غونډه جوړه شوې وه . په غونډه کښې چې د قرآنکریم دخومبارکو آیتونو په تلاوت سره پیل شوه ، د اسلامي اتحاد امیر محترم استاد سیاف د افغانستان دلانجې د حل اوروانو سیاسي حالاتو پـ

يـك طياره جت رژيم كمونيستي كابل هنگام بمباران مواضع مجاهدين درجرم بدخشان سقوط داده شد

طبق گزارش رسيده ازمنابع مجاهدين مستقر درولايت بدخشان ، طيارات جت رژيم به روز (۱۵) اگست ولسوالي آزاد شده جرم بدخشان راهدف بمباران وحشيانه قرارداده كه درجريان اين بمباران يك طيارهٔ

دغزني ولایت په هوائي ډګرکې دمجاهدینو په یو بریدکې دملحد رژیم دلوژستیکي موادو یو ګودام سوځیدلی دی

دمجاهدینو یوخبرځاي دغزني ولایت نه ریوټ راکړ چې مجاهدینو داګست په (۱۳) نیټه دوړ و وسلو څخه په استفادي سره دهغه ولایت پرهوائي ډګر باندي بریالي عملیات ترسره کړي چې دهغې په نتیجه کښي دملحد رژیم دقواؤ یوګودام چې خوراکي اولوژستیکي مواد پکښي وه داورلمبه شوي یوشمیر عسکر اوملیشه له مینځه تللي اودرژیم دقواؤ یوشمیر کلکي ځاني اومالي زیانونه ویجاړي شویدي .

دشهید جنرال محمد ضیاء الحق دشهادت دریم تلین دیوې لوې غونډې په ترځ کښې ولمانځل شو

اسلام آباد

دپاکستان دپخواني جمهوررئیس جنرال محمد ضیاء الحق دشهادت دریمه کلیزه داسلام په فیصل جومات کښي دیوي لوئي اوشانداري اجتماع په ترځ کښي ونمانځل شوه .

غونډه چې داګست دمیاشتي په ۱۷مه نیټه چې دأسد دمیاشتي د ۲٦ مې نیټي سره سمون خوري دقرآن کریم دځو مبارکو آیتونو په لوستلو سره پیل شوه .

دهغتي په ورځ دغي لویي اوشانداري غونډي ته چې په زرګونو خلکو په کښي ګډون کړي ؤ دپاکستان صدراعظم نواز شریف دیوي اوږدې وینا په ترځ کښي په داګه اعلان وکړ چې دشهید ضیاء الحق او نورو شهیدانو دقاتلینو دمعلولو څخه وروسته به هغوي نیست اونابود کړي که دهغوي تعلق دخارج سره وي اویا داخل سره . نواز شریف زیاته کړه چې دشهید ضیاء الحق قرباني به نه ضایع کیږي اوویې ویل چې دافغانستان ازادي دضیاء الحق دتګلارې په اساس دکامیابي پړاؤ ته رسیدونکي ده دکشمیري مسلمانانو دآزادي ورځ هم لرې نه ده . نوموړي زیاته کړه چې دافغانستان جهاد دشهید ضیاء الحق دتګکارنامو څخه شمیرل کیږي اوویې ویل دافغانستان جهاد انشاء الله دکامیابي پړاو ته درسیدو په درشل کښي دي اوهغه ورځ لرې نده چې په افغانستان کښي یو اسلامي حکومت رامینځ ته شي .

همدارنګه دغونډي برخه والوته دشهید ضیاء الحق زوي اعجاز الحق هم وینا وکړه اوویې ویل چې دبهاولپور دپیښي مرتکبین به دراتلونکي کال دراتیره کیدو څخه دمخه دخلکو په وړاندي بي نقابه کړای شي اوسزا به ورکړل شي .

نوموړي زیاته کړه چې دشهید ضیاء الحق تګلاره به جاري ساتو چې هدف یې به

مجاهدینو د کندهار په ولایت کي دکمونست رژیم پنځه تنه عسکراوصاحب منصبان وژلي اودرې نقلیه وسیلې یې له مینځه وړي دي

په کویته کي د (میپیا) نمایندګي د کندهار له ولایت نه رپوټ ورکړچي مجاهدینو د اګست په (۱۲) نیټه د کندهار ښارد دشکارپور دروازې په سیمه کي درژیم پرقواؤبرید وکړ چې دهغې په اثر د کابل رژیم له قواؤڅخه (۵) تنه عسکراوصاحب منصبان مړه ، (۷) تنه ټپیان اوهم دښمن ته دراتنه مالي تاوانونه اوړیدلي دي .

د خبرځاي د یوبل خبرله مخې د اګست په لسمه نیټه د کندهار ښارد عیدګاه ددروازې په سیمه کي د خاد دمدیرموټر دمجاهدینو لخوا د یوي ځاي پرځاي شوي مین د چاودیدوله امله ویجاړ ، دخاد مدیرسخت ټپي شوي اویوشمیر نورټي له منځه تللي دي .

همدارنګه مجاهدینو د اګست په لسمه نیټه د کندهار ښارپه لویدیځه برخه کي د پنجوائي دولسوالي پومرکز اوشاوخوا پوستوبرید وکړ چې دهغې په نتیجه کي یو عراده ټانك داورلمبه شوي اویوشمیر عسکراوملیشه له منځه وړل شویدي .

۲۰۰ تنه ملیشه دخپلو کورنیو سره دهرات په ولایت کښې مجاهدینو ته تسلیم شول

په کویته کښې د(میپیا) نمایندګي دهرات لـه ولایت نـه رپوټ ورکـړ چې مجاهدینو داګست په (۱۳) نیټه ددغه ولایت دګلران پـه ولسوالي کښـې دجوزجاني قومي ملیشه ټي کنټرك باندي بریالي عملیات ترسرکړل چې دهغې په نتیجه کښي دملحد رژیم دري تنه ملیشه مړه (۱۳) تنه نورټپیان اودښمن قواؤ ته زیات مالي تاوانونه اوړیدلي دي .

رپوټ زیاتوي چې ددې جګړې په دوران کښي دکابل رژیم له قواؤ څخه (۲۰۰) تنه ملیشه دخپلو کورنیو سره دپنځه عرادي لاري ، دوه میـلـه (۷۵MM) توپ ، اته میله پیکا ، پنځه میله راکټ ، یومیـل زیـو ، اوه میـلـه سل وزي ، (۲۲۰) میله کلاشینکوفونه دزرګونه وول وول ګولیو سره دمجاهدینو سره یوځاي شویدي دي .

دریوټ مـطـابـق پـدې نـښـتـه کـښـې دمجاهدینو څخه هم اته تنه ټپیان شویدي .

باید وویل شي چې دګلران په ولسوالي کښې چې دخومیاشتو راهیسې آرامه سیمه وه د(۲۰۰) ملیشو اودهغوي دکورنیو مجاهدینو ته په تسلیمیدو سره ، رژیم ته لویه ضربه وارده شوي اوپه سیمه کښي درژیم پلویانو خپل مورال له لاسه ورکړیدي .

در اثر عمليات مجاهدين درولسوالي شرين تگاب بيست تن ازمليشه هاى رژيم كمونيست به هلاكت رسيدند

يك منبع جهادي ازولسوالي شرين تگاب ولايت فارياب گزارش ميدهد كه مجاهدين به روز (۱۲) اگست با حمله برمواضع نظامي رژيم كمونستي كابل مشهور به غند ثراب بيك مليشه در جمعه بازار ولسوالي شرين تگاب ده پوسته اطراف غند مذكور بدست مجاهدين افتاده بيست تن ازمليشه ها هلاك و سي تن ديگر به اسارت مجاهدين درآمدند .

طبق راپور درجريان اين عمليات پيروزمندانه (٤۰) ميل كلاشينكوف ، يك ميل هاوان ، دوپايه مخابره ومقدار زيادي مهمات به غنيمت مجاهدين درآمده است

دشوروي په کمونـیست ګونـد کښې اختلافات ورځ په ورځ مخ په زیاتیدو دي

د شوروي اتحاد دجمهور رئیس ګورباچوف یوبل نږدي ملګري الکساندر یاکوفلیف هم د کمونیست ګوند نه استعفي وکړه .

دامریکا غږ د رپوټ له مخي یاکوفلیف په خپلي استعفي نامې کښي لیکلي چې د ستالین دوخت دطرفدارانو لاس برکیږي اود اصلاحاتو مخه به ونیسي .

دغه رپوټ لیکي د کمونیست ګوند نه د یاکوفلیف د استعفي نه داسي معلومیږي چې په شوروي کښي د محافظه کارانو اوآزاد خیالانو ترمینځ اختلافات نورهم پسې جدي کیږي .

یاکوفلیف چې د شوروي د مشرګورباچوف د اصلاحاتو طرفداري کوله اوپه هغې کښې یې ډیرلاس درلود په خپل هغه خط کښي چې د انټرفاکس د خبري آژانس لخوا خپورشوي ویلي چې په شوروي کښي د ستالین دوخت بانفوذه ډله ددي دپاره ډیر جدي کارکوي چې د ګورباچوف د بیا آبادولو دپروګرامونومخه ونیسي . دغي ولي په شوروي کښي د ۱۹۸۵ د اصلاحاتو د پیل نه خپل مخالفت شروع کړي دي . یاکوفلیف وویل چې د کمونیست ګوند مشران ددغه ګوند

مجاهدینو د کندهاراوهرات په ولایتونوکې د کابل د کمونست رژیم ۱۷ تنه صاحب منصبان اوعسکر وژلي اودرې عرادې ټانکونه یې سوزولي دي .

په کویته کي د(میپیا)نمایندګي دهرات ولایت نـه رپوټ ورکـړ چې مجاهدینو داګست په نـهـمـه نیټه دزنده جان په ولسوالي کي دقلعه جمال دسیمي پرپوستو باندي ددرنو وسلو څخه په استفادي سره برید وکړ چې دهغې په نتیجه کښي دملحد رژیم شپږ تنه صاحب منصبان اوعسکر مړه ، یوشمیر ټپیان اویوه عراده ټانك داور لمبه شوي دي .

دخبرځاي دیوبل خبر له مخې مجاهدینو په نوموړي نیټه په دغه ولسوالي دقلعه ریګ پـه سـیـمـه کي درژیم پرپوځي مرکزونو دتوپونو ډزي وکړي چې په نتیجه کي پنځه تنه عسکر اوملیشه مړه یوه عراده ټانك دسپرلیو سره له مینځه تللي اودښمن ته دراتنه مالي تاوانونه اوړیدلي دي .

همدارنګه په همدغه نیټه دهرات ولایت دانجیل په ولسوالي کي دګنبدي ، اواسحاق سلیمان په سیمو کښي دمجاهدینو لخوا دیوځاي پرځاي شوي ماین دچاودیدوله امله دکابل رژیم یوټانك ویجاړ اودهغې سپرلي دیوتن صاحب منصب په شمول له مینځه وړل شویدي .

دغه راز خبرځاي په یوبل رپوټ کي زیاتوي چې دکندهار ولایت مجاهدینو داګست په او مه نیټه دخاد دیوګروپ موټر باندي دکندهار ښار دوړي اویدلو دفابریکي سره نږدي په یوه کوڅه کښي چریکي عملیات ترسره کړل ، چې دهغې په اثر پنځه تنه دخاد غړي مړه اویو عراده موټر له مینځه وړل شویدي .

په رپوټ کي دمجاهدینو دتلفاتو په هلکه څه ندي ویل شوي .

د کندز په ولایت کې د کابل رژیم پورې مربوط د رشید دوستم اوسید کیان د ملیشو ترمینځ په جګړه کې (۲۱) تنه ملیشه له مینځه‌تللي اویو شمیرنورې ټپیان شویدي

دمیپیا دخبري آژانس دریوټ لـه مخې د.ګست په لسمه نیټه دغرمي په یوولسو بجو دکابل دکمونیست رژیم پوري مربوط درشید دوستم او سیدکیان د (۵۳) نمبر فرقي دملیشه ټي قواؤ ترمینځ دخپل مینځي اختلافاتو اودخلکو دلوټولو مالونو دتقسیم په سر سخته نښته وشوه چې دهغې په اثر دکیان د (۵۳) فرقي له قواؤ څخه (۱٤) تنه اود رشید دوستم دبدنامو ملیشو څخه اوه تنه مړه اویو شمیر نوریې دکندز ولایت دامنیتي چارو دړئیس په شمول سخت ټپیان شویدي .

رپوټ زیاتوي چې ددي جګړې په نتیجه کښي هرژیم دقواؤ دوارو غاړو ته دراتنه مالي تاوانونه اوړیدلي اویوشمیر ټانکونه او لاري داورلمبه شویدي .

دخبر ځاي دریوټ له مخې ددي جګړې له کبله چې ددوارو خواؤ دښمني یې نوره هم زیاته کړي دکابل رژیم واکداران یې سخت اندیښمن کړیدي . (میپیا)

دشوروي دکمونیست ګوند نه تر اوسه ٤ ملیونه غړي وتلـي دي

دشوروي دکمونیست ګوندنه دخلکو تنفر اوانزجار مخ په زیاتیدو دي اوتراوسه پوري یې په ملیونونو غړي له لاسه ورکړي دي .

دریوټونو له مخې عامه مکروي سروي ګاني ښیي چې دکمونیست ګوند سره دکمونیستانو کارکرواوبزګرو علاقه ورځ په ورځ کمیږي دامریکا غږ راډیو دیو تبصري په ترځ کښي وویل چې په تیرو دوو کلونوکښي له دغه ګوند نه ٤ ملیونه غړي ووتل دخلکو نوګیلاتو دمحلي شوروي ګانو په ازادو انتخاباتو کښي کاندیدان اکثراً دماتي سره مخامخ دي .

دشوروي د سیاست تحلیلګران اومبصرین داګې نظر لري چې دګوند راتلونکي کانګرس به چې دحزب پیرهزیانه صلاحیت لرونکي غونډه ده دګوند دیوتاریخي نفاق اوځانځاني شاهد دي .

عراق مجدداً رابطهٔ تیلیفونـی خـودرا باجهان خارج برقرار ساخت

عراق ميگويد پس از تقريباً ٦ ماه قطع رابطه تيلفوني اش باجهان خارج خدمات موجود مخابراتي رادوباره فعال ساخته است . عراق اكنون قادر خواهد بود تا ازطريق ارتباط بايك قمرمخابراتي همزمان ٤٨ مكالمه مستقيم رااز داخل عراق باكشورهاي ديگر برقرار سازد . وسيله اين امكات يك استيشن زميني درداخل عراق ميباشد كه با مركز مخابراتي درايالات متحده رابطه دارد . آژانس خبري عراق ميگويد استيشن

جنگ هـاى شـديـدى درجمهوريت كروشياي يوگوسلاويا از سرگرفته شد

صداي امريكا – ۲۷ اسد

گزارشها حاكي ازجنگهاي شديد درجمهوريت كروشياي يوگوسلاويا ميباشد. رياست جمهوري دست جمعي آنكشور تقاضا كرده است تا آتش بس دركروشيا فوراً اعاده شود . رياست جمهوري يوگوسلاويا ازناظرين برآتش بس خواست تا مساعي شان درمناطق جنگ زده شدت بخشند .

درجنوب زاگرب ميان قواي كروشيايي ها صربي ها و عساكر حكومت فدرال جنگ شديدي درجريان ميباشد . درحدود ۱۵۰ عسكربروز شنبي داخل شهر اوكرشيالي گرديدند .

هفته نامه

اتحاداسلامی

بیانګر آرمان اتحاد اسلامی افغانستان

دامتیازخاوند : دافغانستان اسلامي اتحاد
دتأسیس نیټه : ۱۳٦٤ کال دعقرب میاشت
خپروونکي اداره : ددعوت وارشاد ریاست فرهنګي څانګه

سرمقاله

د لوی
اوبښونکي
خدای په نامه

سعادت او اطمینان

سعادت اونیکمرغي دهرانسان هیله ده خوزیاتره خلك یې بیځایه لټوي چې په نتیجه کښې دهغه چا په شان تش لاس ، ستړي ستومانه ، مات زړه اوناهیلي راستنیږي چې ملغلرې په بیدیا کښې لټوي .

یوشمیرخلکو په مادي خوشونو کښې سعادت ولټوه ، ګومان یې وکړ چې شتمني ، عیاشي اوسوکاله ژوند سعادت دي خو نتیجه زیاتره وخت سرچپه راووتله ، شتمني اومادي پراختیا دومره ستونزې ورته پیداکړې چې داهرڅه ورته د نیکمرغۍ وسایل نه بلکې ترخواږه پلاستیکي غلاف لاندې دوژونکو زهرو کپسول ثابت شول ، آخرت خوپریږده چې همدلته په دنیا کښې د تعذیب اوسرخوږي باعث وګرځیدل او د الله تعالی د ا مبارك فرمان ورته ښه تفسیرشو چې : « اې پیغمبره ! د دوی مالونه اواولادونه دې تاپه تعجب اوحیرانتیا کښې نه اچوي ، حقیقت دادی چې خدای غواړي دوی په همدې شیانو سره په دنیوي ژوندانه کښې تعذیب کړي » .

چا زیات اولادونه لرل نیکمرغي وګڼله ، خوایا اولادونه ټول همداسې دي چې د مور او پلار سترګې وریاندې یخې اوخوږې شي ، په تنګسو کښې یې په کار راشي ، اطاعت یې وکړي ، د نیکۍ او احسان ځواب په نیکۍ اواحسان سره ورکړي اوکه دا ثابته شوې ده چې ډیرځله اولادونه دوالدینو له پاره داسې سرخوږي اوعذاب ایجادوي چې په تاسف سره اولادنه لرلو ارمان وکړي ؟

چا د مادي علوموتحصیل د سعادت لاره وګڼله خوایا مادي علومو انسان ته روحي اطمینان اوربښتونی سعادت په برخه کړای شو ، ایا د مادي علومو پوهانو زیاتره وخت دناپوهانو په پرتله د زیاتو کړاوونو اوبدمرغیو ترخې صحنې ونه لیدلې؟ ایا له ناپوهانوڅخه زیات له روحي تشویش اواضطراب سره مخامخ نشول ؟

ځینو سیاسي شهرت نیکمرغي وګڼله ، په داسې حال کښې چې دغه لاره دنیکمرغۍ دمسیر په مخالف قطب کښې واقع ده اودراحت اواطمینان تصور په کښې لرې کیدای شي .

ځینو د سیاسي اقتدار په ترلاسه کولو کښې د سعادت ټول رمزونه اورازونه نغښتي وانګیرل اوچوکۍ ته رسیدل یې خپل هرڅه وګڼل خو په دې لاره کښې یې چې څومره ستونزې اومشکلات وزغمل نتیجه یې له ستړیا اوستوماني نه پرته هیڅ راونه وتله ، نه یې دارام اواطمینان مخ ولیده اونه یې یوه شیبه بې ویرې اوبې اندیښنې تیره کړه حقیقت دادی چې سعادت نه د مال اوشتمنۍ په زیاتوالي کښې دی ، نه په زیاتو اولادونو کښې ، نه د ډیروګټو اومنافعو په لاس ته راوړلو کښې ، نه په سیاسي شهرت اواقتدار اونه په مادي پوهه کښې ، ځکه چې دا ټولې لارې مادي لارې دي اوسعادت یومعنوي شی دی چې نه په سترګو لیدل کیږي ، نه په مادي میچ اندازه کیدای شي ، نه زیرمه کیدای شي او نه په بیه اخیستل کیدای شي بلکې په روحي اړخ پورې تړلی شی دی ، قلبي اطمینان اوخوښي ده ، وجداني راحت دی ، د سینې پراختیا ده ، د انسان له داخل نه راوځي ، دخارج څخه نشي واردیدای ، نه یې څوك چاته په برخه کولای او ورکولای شي اونه یې څوك له چاڅخه اخیستلای شي . کوموکسانو چې سعادت اواطمینان په مادي شیانو کښې لټولی دی اویایې لټوي هغوی په سخته اشتباه کښې لویدلي دي ، هغوی د انساني وجود دیوه اړخ پالنه کړې ده یعني د خټین کالبد اوبل اړخ یې بیخي له نظره غورځولی دی یعني روح ، حال داچې انسانیت دروحاني اړخ نوم دی نه د حیواني ژوند په دې اساس باید وویل شي چې سعادت اواطمینان په ایمان اوصالح عمل کښې مضمردي ، همدا شی د انسانیت پالنه کوي ، د انسان روحاني اړخ ته وده ورکوي ، ژوندونه سکون اوارام وربښي . د قرآن مجید د یومبارك آیت مفهوم دی : « الله هغه ذات دی چې دمؤمنانو په زړونو کښې یې سکون اواطمینان اچولی دی » همدا د سعادت یوازنی راز اورمز دی اوهمدغه دی هوسا اومطمئن ژوند .

نه وایو چې مادیات د سعادت په تحقق کښې هیڅ رول نه لري . ولې نه ، خوهله چې دایمان په رڼا کښې وي ، هله چې د انساني فطرت له غوښتنو سره سمون ولري هله چې مادیاتو ته همغومره ارزښت ورکړشي څومره چې لري ، هله چې غایه اوهدف ونه ګرځول شي ، هله چې نورې ټولې انساني غریزې یوازې په مادي غرایزو کښې خلاصه نه کړای شي . له مادیاتو سره مینه د انسان فطري تنده نه ماتوي بلکې لایې پسې زیاتوي ، له ویرې اواندیښنې څخه امن نه وربه برخه کوي بلکې ویره اووحشت یې لاپسې زیاتوي ، نفس یې نه غني کوي بلکې لا زیات یې د حرص په لومه کښې نښلوي ، تشویش اواضطراب یې نه ایسته کوي بلکې نوریې هم زیاتوي چې داپه واقع کښې سعادت نه بلکې شقاوت اوبدمرغي ده . انسان په هغه وخت کښې د سعادت د خزانې مالك شي چې د زړه وحشت یې د الله په یاد سره ایسته شي ، روحي تزلزل یې په سکون بدل شي ، دحرص لمبې یې درضا په اوبو مړې شي اوتنده یې د قناعت په وسیله ماته شي .

« هو یوازې د الله په یاد سره زړونه مطمئن کیږي » اود چا نه چې الله هیرشي ، هغه ذات چې انسان ته له حبل الورید یعني دهغه له شاهرګ څخه نژدې دی نوهغه په حقیقت کښې خپل ځان ورك کړی دی اوله چاته چې په ژوند کښې خپل ځان ورك شوی وي هغه به څنګه د سعادت اواطمینان مخ وګوري کله چې پرخپل موجودیت اودهغه په هدف پوه نشو نو د سعادت په مفهوم به څنګه وپوهیږو ؟ د خپل نفس د سعادت لارې هغه وخت پیژندل کیدای شي چې انسان ترهرڅه دمخه خپل ځان وپیژني ، ځان پیژندنه له خدای پیژندنې سره کلك پیوند لري نه بیلیدونکی پیوند « د همدې پیوند په برقرارولو اودهغه په موجباتو باندې په عمل کولو سره انسان ته هم په ځمکه کښې حاکمیت په برخه کیږي ، هم یې مفکوره استقرارمومي اوهم یې دویرې اواندیښنې حالت په امن اواطمینان بدلیږي» چې دینه ویلی شو ربښتونی سعادت .

فتح کابل ازطریق مذاکرات باروسها

محمد یاسر

براي رسیدن به تخت وتاج کابل دو راه درتاریخ ما موجود بوده ، رسیدن به تخت کابل ازراه کسب تائید ملت وراندن دشمن ازوطن . که این راه ، راه حقیقي قیادت مردمي است . وراه دیگر ازطریق سازش بادشمن وقوات خارجي به حیث یك ایجنت ودست نشانده دشمن .

اگر به تاریخ افغانستان نظر اندازیم میتوانیم میرویس خان هوتکي واحمدشاه ابدالي را نام بگیریم که ازطرف مردم به حیث موي سفید وپیشواي قوم انتخاب شدند وبه اساس تائید پشتوانه ملي توانستند ایجاد یك قوت عسکري نموده ودولت افغانستان را پایه گذاري نماید وبادشمنان خارجي بجنگند .

راه دوم راه شاه شجاع ، امیر دوست محمد خان ، امیرمحمد یعقوب خان وامثالهم تاعهد داود ، تره کي ، امین ، کارمل ونجیب است که ازطریق انګلیسها ویا روسها برافغانستان تحمیل شدند وقدرت را بدست آوردند .

هردونوع از زمامداران درامور داخلي آزادي هایي دارند واما فرق ایشان درسیاست خارجي میباشد . قیادت هایي که ازمیان مردم به قدرت رسیده اند آزاد بوده وقیادت هاي تحمیلي درسیاست خارجي وابسته به سیاست قوت هاي بیگانه میباشند .

اینکه این نوع ازقیادت ها چگونه پابندي هاي سیاسي را قبول نموده اند وچه نوع ازتعهدات را به حمایت گران خویش سپرده اند دائماً ازنظر عامه ملت پوشیده مانده وتنها یك مجموعه خاصي ازاهل اختصاص واهل بصیرت به آن پي برده وگاهي هم این وابستگي آنقدر رسوا مي باشد که هرکس آن را درك مینماید .

بعد ازاینکه مزدوران قلاده به گردن روس افغانستان را به دامن روس انداختند وبه تخت رسوائي وغلامي نشستند ملت مجاهد ما تصمیم گرفت تا آزادي خویش را بدست آورده وازمیان خویش قیادت مجاهد را انتخاب نموده وبه قیمت خون وجمجمه هاي خویش آنهارا برمسند قیادت رسانیدند ، وفیصله براین بود که جهاد تافتح بخارا وفلسطین ، جهاد تا آزادي همه سرزمین هاي غصب شده مسلمانان . زاد ما درین راه ایثار ، قرباني ، سیاست ما جهاد ، راه رسیدن به کابل ازطریق سنگر باشد .

حالا به نظر میرسد که درین خط وراه مکتب تغییر وتحول صورت گرفته که ما را درشك وتردد مي اندازد . لهذا آراء ، نظریات وانتقادات خویش را ازطریق صفحات این جریده به برادران خویش تقدیم نموده وبادرنظرگرفتن ادب اختلاف فضاي حوار سلیم را به میان آورده تاموجب بصیرت سیاسي نسل مجاهد ماشود .

مسئله نشستن بادشمن درگیر جنگ اساساً ازنگاه اسلام امرناروا نیست جنگ هاي اسلام مثال هاي زیادي ازآن را دارد . اما موضوع ، وقت ومکان ، کیفیت وعنوان بحث ، جهت هاي اشتراك کننده واشخاص آن ، همه موضوعات قابل بحث ومناقشه است که درجواز وعدم جواز نشستن بادشمن وبرمسئله مصلحت وعدم مصلحت آن اثر میگذارد .

بناً بادرنظرگرفتن مسایل فوق ، نظرما درنشستن باروسها ازابتداي مذاکرات طائف تاکنون مخالف بوده ودرهیئت طائف براي اولین بار باورنسوف وبعد ازآن بامذاکرات مسلسل سري وعلني روسها دراسلام آباد مخالفت نموده ودرهیچ نوع مذاکرات سري وعلني مباشر وغیرمباشر اشتراك نه نموده ایم . این موقف ما براي یك عده ازبرادران که ازوجوه نظرما آگاه نیستند متشدد وافراطي به نظر مي رسد وفکر مي کنند که به هرچیز جزئي گفتن چیزي دیگري را یاد نداریم . به این ارتباط میخواهم روي مجلس اخیري که دراسلام آباد بین هیئت مجاهدین وروسها صورت گرفته ابرازنظر نمایم .

ملاحظه اول :

مذاکرات مابا روسها نباید روي قضایاي داخلي افغانستان باشد .

مثلاً بحث روي تشکیل حکومت افغانستان ، جهات اشتراك کننده درحکومت ، کیفیت انتخابات ، مشارکت حزب وطن وغیره موضوعاتیکه فعلاً درمجالس سیاسي تحت بحث ومناقشه قراردارد همه آن قضایاي داخلي افغانستان بوده روسها وکشورهاي دیگر حق مداخله درآن را ندارد .

به مجرد اینکه قبول نمودیم روي همچو موضوعات باروسها بحث وگفتگو نمایم درحقیقت به حق مداخله آنها درامور داخلي خویش اعتراف کردیم ، واگر به روسها این حق قایل مي بودیم چرا با آنها به این جنگ طولاني مي پرداختیم ؟

اگر موافقه ومداخله روسها درتشکیل حکومت مؤقت قانوني باشد پس مداخله آنها درتشکیل حکومت داود ، تره کي ، امین ، کارمل ونجیب چرا مورد انتقاد ماست . وتاجائیکه معلومات شفاهي ازجریان محادثات گذشته دارم روسها کوشش مي کنند تا ازخلال این محادثات حق قیمومیت ووصایت خویش را برقضیه افغانستان براي مستقبل نیز تضمین کنند . لهذا ازنظرما موضوع بحث باروسها باید علائق بین دولتین ، مسائل حدود ، قضیه مسلمانان ترکستان ، قضیه پنجده ، خساره جنگ وقطع مداخله درامور داخلي افغانستان ، باشد .

ملاحظه دوم :

زمانیکه به این نتیجه رسیدیم که نباید باروسها روي مسائل داخلي صحبت نمایم پس موضوعات بین دولتین وعلایق دیپلوماسي مستقبل باید موضوع بحث باشد که این خود ایجاب مي نماید که ما باید بحیث ممثل وحید قضیه باروسها صحبت نمایم . روسها باید اعتراف نماید ، که ما تنها جهت رسمي نماینده ملت باشیم وزمانیکه روسها این را قبول نمایند درآن صورت آنها حق ندارند بدون جهت رسمي حکومت مجاهدین باجهات دیگر روي علایق بین دولتین صحبت نمایند حال آنکه روسها این را تاحال قبول نکرده ، بلکه جهت تنظیم هاي جهادي را جهتي ازجهت هاي قضیه میدانند . بعضي ها فکرمیکنند که نشستن روسها بامجاهدین درحقیقت اعتراف روسها برمجاهدین است درحالیکه این مسئله دقیق است .

اگر روسها برمجاهدین به حیث یگانه نماینده ملت اعتراف کنند وفیصله به عمل آید که تمام موضوعات مربوط به افغانستان صرف ازطریق ممثل رسمي حکومت مجاهدین یاقیادت مرکزي صورت بگیرد درحقیقت این یك مکسب سیاسي بشمارمیرود . اما اگر انحصارنباشد قیادت مرکزي جهاد باروسها به حیث یك جهت ازجهت هاي مطرح سیاسي بنشیند ، درغیرآن یك تنازل سیاسي است . جلساتیکه درین مجاهدین وروسها تاحال صورت گرفته همه ، آن ازجمله ، نوع دوم استزبرار روسها بعدازمذاکرات طائف مباشرتاً باظاهرخان در روم وباهیئت اهل تشیع درایران ملاقات هایي براه انداختند ، وهدف شان ازین ملاقات ها نخست تعدد جهات بحث بود تاقیادت مرکزي جهاد به حیث تنها جهت تصمیم گیرنده تبارزنکند وبعداً درهرمجلس آجنداي جداگانه را مطرح ودربین این جهات متعدد فضاي رقابت وسوء ظن را ایجاد نماید . وبه این ترتیب خود را به دنیا به حیث یك چهره ، میانجي صلح وخیرخواه بین جهات متخاصم افغانها جلوه دهد نه به حیث جهت درگیر ودشمن .

ازهمین تاکتیك درمذاکرات اخیر اسلام آباد نیز کار گرفتند ، که همزمان هیئت روسي باهیئت شوراي نظار درمرزشمال افغانستان بمذاکرات پرداختند تاازیکطرف فضاي بي اعتمادي درمیان قیادت مرکزي وقیادت جهات جهادي را به میان آورد وازطرف دیگر نشان دهد که هیئت اسلام آباد یك طرفي ازاطراف متعدد قضیه است نه جهت مستقل ورسمي .

عدم موجودیت تنسیق بین مجلسین درآجندا ومحتوي خود فضاي تشتت وپراگندگي درموقف مجاهدین را ایجاد مینماید وازجانب دیگر فاصله بین جبهه شمالي وجنوبي شرقي وغربي را به میان آورده واین همان فکر تجزیه وتقسیم قدرت درافغانستان را دراذهان مردم قوي میسازد .

ملاحظه سوم :

مذاکرات بادشمن باید پس ازتوحید نظر وموقف درمیان مجاهدین صورت بگیرد درحالیکه مجاهدین دربین خویش مواقف متحد ومشترك نداشته باشند بادشمن چطور وبه چند زبان صحبت خواهد شد ! مثلاً یك جهت ازمجاهدین حکومت مشترك باحزب وطن بدون اشخاص معروف کمونیست آن موافقه میکند وجهت دیگري میگوید ، نه ، افراد غیرحزبي بنام اگرود

حقپالونکي بیبیانې

ترجمه اوتلخیص « کشاف »

حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها

عام الفیل ۵۷ میلادي کال د ربیع الاول میاشت ده ، د طائف د هوازن د مشهورې قبیلې د بنوسعد پرګنې یوه وړه غونډۍ قافله دمکې معظمې خواته روانه ده ، د ښځو شمیر په کښې زیات اود نارینه ؤ کم دی ، څوك پر اوښانو سپاره اوڅوك پلي روان دي ، پسونه اومیږې هم ورسره دي ، پړاو په پړاو ځي ، خاروي څروي اود مکې خواته مخ په وړاندې درومي ، د هغوی په سیمه کښې وچکالي ده ، په خاروېو اوانسانانو هرڅه کښې د وچکالۍ نښې ښکاري ، د قافلې په وروستي څنډه کښې یوه شریفه میرمن پرسپین مرکب سپره ده اوخپل ماشوم یې په خواپورې نیولی دی ، مرکب یې دومره خوار اوډنګر دی چې کرار قدم پورته کوي . له دغې میرمنې سره خومیږه هم ده چې غلاځې یې وچې شوي دي اود شیدوڅښته هم په کښې نه معلومیږي اود ښځې خاوند ورسره پلی روان دی . قافله مکې ته نژدې شوه خودغه دري کسیزه کورنۍ اودهغوی خاروي لاپیرته پاتې دي . په دې وخت کښې ښځې په ستړې لهجه وویل : موږ ډیر بدمرغه یو ، زموږ د قافلې خلك به زر مکې ته داخل شي ، دمعتبرواوشتمنو کورنیو ماشومان به درضاعت له پاره راواخلي اوډیره اجوره به ترلاسه کړي خوموږ به محروم پاتې شو خداي خبرچې موږ ته به څه په لاس راشي اوکنه ؟

خاوند یې غږوکړ : چاره څه ده . زموږ خاروي له پښو لویدلي دي ، د قافلې له خاروېو سره ګړندی تګ نشي کولی . دا د نصیب خبرې دي ، اندیښنه مه کوه ، موږ به هم کوم ماشوم پیداکړو ، ته د خپل زوي عبدالله خواته توجه وکړه چې په دې ټوله لاره کښې یې له لوږې ژړلي دي .

ښځې ځواب ورکړ : هو ، څه وکړم ، په سینه کښې مې شیدې وچې شوي زما نازولي زوي عبد الله ته په مړه خیټه شیدې نه رسیږي ، له لوږې څخه ژاړي اوله بده بتره خوبه لا داچې په مکه کښې د رضاعت له پاره ماشوم هم په لاس رانشي ، په هغه صورت کښې به زموږ ګوزاره ډیره ګرانه شي .

میرمنې اوخاوند دواړو ټوله شپه په غمونو اواندیښنه کښې تیره کړه ، په بله ورځ مکې ته ورسیدل ، د قافلې ملګرو یې د ښارنه د باندې کیږدۍ دروله دي ، دمه یې جوړه کړې ده ، ځینو ښځو د شتمنو کورنیو ماشومان اخیستي دي اوځینې نورې ښارته تللې دي ترڅو خپل مطلب ترلاسه کړي .

د قریشو شتمنو کورنیو خپلو ماشومانو ته تې نه ورکوه ، له اطرافونه به چې کومې دایانې راتلې ، هغوته به یې د رضاعت له پاره سپارل ترڅو چې په صافه اوسوتره فضا کښې ژوند وکړي ، صحت یې ښه وي اوسربیره په دې په فصیحه عربي باندې یې ژبه وګرځي اوسوچه ثقافت حفظ کړي . د دایانو له پاره هم دمزدورۍ ترلاسه کولو اوګوزارې یوه وسیله برابریدله ، دایانې به کورونوته ورتلې اودماشومانو له میندو سره به یې خبره غوټه کوله .

د بنوسعد قافلې ښځو ماشومان راواخیستي وو اود مزدورۍ په لاس ته راتلو خوشاله وې . البته د مکې په ښارکښې داسې یوماشوم پاتې ؤ چې هیچا ورته توجه ونکړه اوهغه د کونډې آمنې یتیم زوی (ص) ؤ .

دایانو دشتمنو کورنیو ماشومان اخیستل ترڅو چې ډیره اجوره پیداکړي آمنه بې بې خوکونډه وه ، دایانو ځکه دهغې د جونګړې دروازه نه ټکوله چې دډیرې اجورې تمه یې ورڅخه نه کیدله . هغوی ددې یتیم ماشوم اخیستلو ته زړه نه ښه کوه چې له پلارنه ورته په میراث کښې دوه اوښان اویوه خدمتګاره پاتې وه .

دایانو دغې ښځې ته چې لاتراوسه یې ماشوم ندی میندلی وویل : موږ ستا له پاره د عبدالله بن عبدالمطلب یتیم پرې ایښی دی ، ورشه اهغه راواخله . ددې خبرې په اوریدو دهغې اندیښنه لازیاته شوه ، د فکرونو په سیند کښې ډوبه وه چې دهغې خاوند حارث بن عبدالعزی بن رفاعه راغی اووې ویل : حلیمې ! ولې خپه یې ؟

حلیمې (بنت ابوذویب عبدالله بن حارث) ځواب ورکړ : په دوو دریو ورځو کښې به قافله بیرته روانیږي خوزما غیږ لاتراوسه تشه پاتې ده !) حارث : نوبایه څه وکړو ؟

حلیمه : په تشه غیږ بیرته ستنیدو باندې شرمیږم ، زړه مې غواړي چې هغه یتیم له ځانه سره یوسم .
حارث : د یتیم سپین ږیرې نیکه به موږ ته څه راکړي ، له مورسره خو یې څه نشته ؟

حلیمه : له تش لاس ستنیدو څخه بیاهم ددې یتیم اخیستل ښه دي .

حارث : ښه ده ، ورشه ، راوایې خله ، کیدای شي خدای په هغه کښې برکت راواچوي . له دې خبرو اترونه وروسته حلیمه د عبدالله بن عبدالمطلب د کور خواته روانه شوه ، دروازه یې وټکوله ، برکه د باندې را ووتله ، پوښتنه یې وکړه : څوك یې ، څه غواړې ؟

حلیمه : زه د بنو سعد قبیلې ښځه یم ، غواړم ستاسې ماشوم درضاعت له پاره واخلم . حلیمه کورته داخله شوه ، کښیناستله اود آمنې په لیدو خوشاله شوه .

آمنه : ته راضي یې چې زمازوي ته شیدې ورکړې ؟

حلیمه : موږ بیوزلي یو ، زموږ خاروي هم ډنګر دي ، موږ مکې ته لرنا وخته راورسیدو ، زموږ د قافلې دایانو درضاعت له پاره ماشومان اخیستي دي یوازې زما غیږ تشه ده . په دې هم خبره یم چې ستا زوی یتیم دی ، د ډیرې اجورې هیله منه نه یم ، خوله تش لاس ستنیدو څخه دا ښه ده چې هغه یتیم له ځانه سره یوسم .

د حلیمې دغو خبرو یوځل بیا د آمنې په ګرګل کښې د غم خوړلي تازه کړ چې که عبدالله ژوندی وای نن به دهغې ولې داحالت ؤ . د خپګان په څپوکښې یې حلیمې ته وویل : ته ښیغمه اوسه ، داماشوم برکتناك دی ، ته یې نه پیژنې ، ډیر برکتناك اود ډیرلوړشان خاوند دی .

حلیمه : ښه ده ، زه به یې یوځل وګورم .

آمنې چې د محمد (صلی الله علیه وسلم) له مبارك مخ نه رومال ایسته کړ ، دهغه په لیدو له ډیرې خوښۍ نه د حلیمې زړه په سینه کښې په ټوپونو شو ، په ډیره مینه یې په غیږکښې راپورته کړ اوبې اختیاره یې وویل : سبحان الله ! څومره ښکلی ، سپیڅلی اوخوشبویه هلك دی . زه داتي یم ، ډیرماشومان مې په غیږکښې اخیستي دي خوقسم په خدای چې بل هیڅ یو دده په څیر نه ؤ ......

حلیمې په مینه مینه څوځو واره د حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم) مبارك مخ ښکل کړ اوپه سینې پورې یې جوخت ونیوه .

برکه وویل : حلیمه ! ربښتیا روایه چې تابه په ټول ژوند کښې دغسې هلك لیدلی وي ، ایاله ده څخه خوشبوئي نه درځي ؟

حلیمه : هو ، په خدای قسم دی که په ټول ژوند کښې مې په دماغ داسې خوشبوئي لګیدلې وي .

آمنه : ما دمخه درته وویل چې زما نازولی زوی ډیر زیات برکت اولوړشان خاوند دی خوورځې وروسته به درمعلومه شي چې زماخبرې څومره حقیقت لري .

د حلیمې په سینه کښې شیدې وچې شوې وې ، له همدې امله دهغې نسبي زوي عبد الله بن حارث له لوږې نه په چیغو چیغو ژړل خوکله یې چې محمد (صلی الله علیه وسلم) په سینې پورې ونیوه ، داسې یې محسوسه کړه لکه چې په سینه کښې یې چینې راخوټیدلې دي چې همدا د محمدي برکتونو پیل ؤ .

د رخصتیدو په وخت کښې آمنې حلیمې ته وویل : زه خپل زوی د ذوالجلال خدای پناه ته سپارم .... هیله منه یم چې په داسې حال کښې یې وګورم چې د غلامانو اوبیوزلانو لاس نیوی کوي ....

حلیمې ته دهغې ضمیر آواز وکړ چې : حلیمې ! ته نیکمرغه یې ، تا د ټولې دنیا نعمت له ځانه سره اخیستی دی ، ستا په غیږکښې داسې څوك دی چې دهغه له برکته به درباندې د هرشي پریمانې وي ، تاته ددې هلك په خاطر ټول کائنات سلامونه کوي .

قافله لاتراوسه پورې په مکه کښې ده ، دایانې په خپلو کښې سره وائي : د حلیمې میږې ته وګوره چې په ناڅاپي ډول یې غلاځې له شیدونه ډکې شوې اود اوښې یې هم همدا حالت دی .

د قافلې سړي هم دغه ناڅاپي تحول ته د حیرانتیا په نظرګوري چې موږ خوهم خپلې میږې په همغو څړځایونو کښې څرو چیرته چې د حارث میږې څري اوبه همغو اوبو څښو له کومو اوبونه چې د حارث میږې څښیږي خودهغه میږې دومره شیدې کوي چې ټول لوښي ورڅخه ډکیږي اوزموږ په خاروېو کښې هیڅ بدلون ندی راغلی ! له دې نه معلومیږي چې داټول ددغه یتیم هلك برکتونه دي چې د حلیمې په کورنۍ باندې اوریږي ، دري ورځې پرله پسې به حلیمه د آمنې کورته ورتله ، د محمد (صلی الله علیه وسلم) په دیدار به د غمجنې کونډې سترګې یخیدلې ، په څلورمه ورځ یې رخصت واخیست ، د بنوسعد قافله د طایف خواته روانه شوه ، له دې پلوه د حلیمې کمزوری مرکب د قافلې په لومړي سرکښې روان ؤ اود قافلې خاروي ورپسې نشول رسیدای . د قافلې خلکو داهرڅه لیدل اود حلیمې په خوشبختۍ باندې یې په زړه کښې درخې اورلمبې وهلې خود حسودانو حسد د خدای داقبال په مخ کښې خنډونه نشي اچولای . قافله په خیر خیریت سره ورسیدله ، اوس نو حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم) د بنوسعد په خیموکښې اوسیږي ، دعادت پرخلاف ژر ژر وده مومي ، له یوې خوا د صحرا په ښکلي اب وهوا کښې دهغه صحت ډیرښه دی ، دهیڅ ډول ناروغۍ اثر په کښې نشته ، په کلیواله سوچه عربي باندې یې ژبه ماته کړې ده ، په پوره فصاحت اوبلاغت خبرې کوي . له خپلې رضاعي خور شیما بنت حارث اورضاعي وروړ عبدالله بن حارث سره لوبیږي ، کله کله له هغو سره ځنګل ته ځي پسونه پیایي اوله دې هرڅه نه خوند اولذت اخلي اوله بلې خوا د حارث اوحلیمې په ژوند کښې هم داسې بدلون راغلی دی چې د نعمتونو باران وریاندې اوریږي اود ژوند دوسایلو پریماني ده .

درضاعت د مودې له تیریدونه وروسته حلیمې محمد (صلی الله علیه وسلم) له ځانه سره مکې ته بوته چې دهغه په لیدو د آمنې د ژوند په تیاره شپه کښې روڼ سهار راوخوت . د خپل نازولي زوي په دیدار له حده زیاته خوشاله شوه ، خوپه دې وخت کښې په مکه کښې د وبا ناروغي خپره وه ، ډیر اصرار یې وکړ چې حلیمه هغه بیرته د بنوسعد سیمې ته یوسي . حلیمه په دې خبره زیاته خوشاله شوه اود خیراوبرکت خزانه یوځل بیا په لاس ورغله . محمد (صلی الله علیه وسلم) یوځل بیا همغې بیدیاته لاړ چې هلته یې په زړه رانیکونکي فضا کښې لویې کولې .

محمد (صلی الله علیه وسلم) په داسې حال کښې چې څلورکلن ؤ یوه ورځ له خپل رضاعي ورور عبدالله بن حارث سره څرځۍ ته لاړ ، په ناڅاپي ډول په سپین لباس کښې نغښتي دوه کسان را پیدا شول ، محمد (صلی الله علیه وسلم) یې څملاوه ، د هغه مبارکه سینه یې څیرې کړه ، عبدالله له ډیرې ویرې څخه د کورپه لوري منډه واخیسته اوخپلې مورته یې دپیښې خبرورکړه . حلیمه اوحارث په وارخطائۍ سره ورغلل ، ویې لیده چې محمد (صلی الله علیه وسلم) خوښ خندان ولاړدی ، حلیمې هغه په ډیره مینه په خوا پورې ونیوه اوپوښتنه یې ورڅخه وکړه : زویه څه درباندې تیرشول ؟

محمد (صلی الله علیه وسلم) ځواب ورکړ : په سپینو جامو کښې نغښتي دوه کسان راغلل ، زه یې څملولم ، زما سینه یې څیرې کړه ، دوینې یوه ټوټه یې وویستله اوزما سینه یې وروګنډله ، خوماته په دې کارسره هیڅ تکلیف ونه رسیده .

ددې قصې په اوریدو حلیمه اوحارث دواړه اندیښمن اوحیران شول . حارث حلیمې ته وویل : داهلك په بیړه خپلې موروته ورسوه ، زه باوري یم چې په ده باندې څه پیښه شوې ده ، داسې نه شي چې په کومه حادثه کښې له مینځه لاړشي اوموږ له مصیبت سره مخامخ شو .

حلیمې په ناخوښۍ سره محمد (صلی الله علیه وسلم) مکې ته وروسره اودالوی امانت یې خپلې خاخوږې مورته وسپاره اوپه عین حال کښې یې د شق الصدر واقعه هم ورته بیان کړه اودهغه دراوستلو علت یې خپله ویره اواندیښنه وښوده . آمنې وویل : ته ویریږې چې زما زوي ته به کوم شیطان یا پیری نقصان

بهترین راه کدامست ؟

نوشته : احمد قیس

جهاد ملت مؤمن وقهرمان ما از شروع تاکنون باتوطئه ها ودسایس گوناگون دشمنان اسلام مواجه بوده است اما به مدد ونصرت خداوند(ج) توانسته است با این همه دسایس ، توطئه ها وتهدید ها به سختي مقابله کند وراهش رابسوي افق روشن وتابناك موفقیت وپیروزي بازحقیقت وحقانیت خود را بر باطل بودن فلسفه، پوچ ومیان تهي کمونیزم به اثبات رسانده وآنرا به زوال ونابودي بکشاند ، ولي دشمنان اسلام وجهاد کجا آرام ودست ازتوطئه ودسیسه مي گیرند آنها هیچگاهي هم نمیخواهند تاموفقیت ازآن مسلمانان بوده ودرگوشه اي ازدنیا یك مشت ازمردم ، نظام اسلامي اي را پایه گذاري کنند که انعکاسي ازشهامت ، دلیري وپایمردي شان شرق وغرب دنیا را فراگرفته است پس درصدد مي افتند تا ازهرراهي که ممکن است جلو قیام چنین حکومتي را بگیرند وبادسایس وتوطئه هاي گوناگون سد راه آن گردند .

ازجمله دشمنان جهاد که امریکا دررأس آنها قراردارد دست به دست هم داده اند ودرسازش باروس ها که کشورعزیز ما رابخاك وخون یکسان ساخته حل سیاسي قضیه، افغانستان راازطریق پلان پنج فقره اي سازمان ملل متحد مطرح کرده است ، این طرح تقاضامیکند تامذاکره وافهام وتفهیم میان احزاب وگروه هاي مختلف صورت گیرد وازطریق این دیالوگ طي یك دوره، انتقالي حکومت را به یك عده ازاشخاص بیطرف واگذارند ، به کسانیکه درطول جهاد نه ازرژیم کابل طرفداري کرده اند ونه به نفع جهاد کار وفعالیت نموده اند بعداً درمیان این احزاب که حزب خلق نیز درآن شامل خواهد بود انتخابات صورت گیرد ویك حکومت منتخب بوجود آید .

به اساس این پلان که ازطرف روس وامریکا ساخته شده است به بیان سوان نماینده، خاص سرمنشي ملل متحد وظیفه داده شده است تاکشورهاي منطقه را تشویق نمایندکه باطرف هاي درگیرتماسهاي برقرارسازند که این پلان را بپذیرند وبه آن جامه، عمل بپوشند و طوریکه دیده شد یك تعداد ازرهبران مجاهدین این پلان راقبول وعده، آنرا کاملاً رد و آنرا خلاف آرمان ملت مجاهد وجفا درحق آنها دانستند واین نکته را باصراحت ابراز داشتند که حق تعیین سرنوشت ملت افغانستان بدست خود آنهاست.

به اساس تشویق واصرار نماینده، سرمنشي ملل متحد بود که چندي قبل وزیرخارجه، ایران به پاکستان سفرکرد وطي این سفر خود علاوه ازمذاکره باسران پاکستان بتاریخ ۲۹ و ۳۰ جولاي ۱۹۹۱ مذاکرات سه جانبه اي بین نمایندگان مجاهدین و حکومات ایران وپاکستان دراسلام آباد صورت گرفت وبیانیه، مشترکي درپایان این گردهمائي به نشر سپردند درقسمتي ازین بیانیه یا اعلامیه، مشترك چنین میخوانیم :(کنفرانس ضمن تشکر ازتلاش هاي دبیر کل سازمان ملل براي حل مسأله افغانستان طرح پنج ماده اي دبیر کل سازمان ملل را داراي نکات مثبتي مي بیند .»

ازجمله، هفت تنظیم جهادي درپشاور حزب اسلامي مولوي یونس خالص درین مذاکرات اشتراك نکرد نماینده، اتحاد اسلامي افغانستان این کنفرانس راروز دوم آن تحریم کرد درحالیکه نمایندگان پنج تنظیم دیگر درآن اشتراك نموده ودرترتیب وتنظیم اعلامیه، مشترك بادوجانب دیگر مذاکرات سهم گرفتند .

دراینجا ما براشتراك وعدم شرکت این تنظیم ها تبصره اي نداریم ولي جمله اي که دربالا ازآن تذکر بعمل آمد وازمتن اعلامیه استخراج شده است به صراحت نشان میدهد که ازپلان سرمنشي ملل متحد جهت حل مسالمت آمیز قضیه، افغانستان بطور قاطع حمایت و پشتیباني صورت گرفته است وطوریکه قبلاً یا درآور شدیم چون طرح سازمان ملل متحد تقاضاي مذاکره وافهام وتفهیم میان تنظیم هاي جهادي ورژیم کابل رادارد ومجاهدین طي دوازده سال برضد این رژیم مي جنگند پس به این نتیجه میرسیم که سرمنشي ملل متحد ازمجاهدین این توقع رادارد بارژیم به مذاکره وگفتگو بنشینند که عامل این همه بدبختي ودربدري درافغانستان است درحالیکه این تقاضا خلاف خواسته ها وآرمان ملتي است که دوازده سال تمام دردفاع ازدین ، عقیده ،ناموس وخاك خود جنگید ، وخون ریخته اند پس این ازامکان کاملاًبدور است که مجاهدین باکساني چون نجیب وامثال آن روي میزمذاکره بنشینند وبه آنها حق دهند تا درتعین سرنوشت ملت مسلمان ماسهمي داشته باشند تنها وتنها کساني باگروه هاي ضعیف که خواب کاذب مقام وقدرت رامي بینند شاید حاضر وموافق باشند بارژیم کابل به مذاکره ومصالحه بنشینند درغیرآن آنانیکه طي سالهاي جهاد باتحمل رنج ها وتکالیف بادرایت وهوشیاري ملت رارهبري کرده حاضر نخواهند بود درحق این ملت جفا صورت بگیرد وخون یك ونیم ملیون انسان که درراه اعلاي کلمة الله ریخته شده است بهدر رود .

پس درشرایط کنوني حساس ونازك جهاد که باتوطئه ها ودسایس روز افزون دشمنان اسلام مواجه است بررهبران جهاد است تاباترك اختلافات ذات البیني وپشت پازدن به مقام وقدرت بخاطر خون پاك جوانانیکه درراه خدا (ج) وبه خاطر حاکمیت قانون خدا (ج) ریخته شده بادرایت وهوشیاري باندیشند ازتماس ها بااین وآن اباورزیده وبراهي نروندکه بصورت حتمي ضامن پابرجابودن آنها برمسند قدرت گردد بلکه بگذارند تاملت مسلمان ما باملاحظه، اهلیت وکفایت مطابق موازین اسلامي رهبري آینده، خود را برگزینند وتحت قیادت ورهبري او درافغانستان عزیز درسایه، بیرق لااله الا الله محمدرسول الله زندگي نمایند .

نفرت سرد مداران روسیه ازمکتب کمونیزم

خواجه محمد صدیق « حمید »

ازآنجائیکه نظام کمونیزم خلاف فطرت بشر بر ، و اساس آن بنابر وحشت وستم واختناق بنا، یافته است و با طبیعت هیچ یك ازملت ها وجوامع سازگار نبوده بناً گردانندگان این مکتب خیالي و پوچ دانستند که دیگر نمیتوانند ازطریق مبارزات تحت عنوان علمي و فکري و یا انقلاب کارگري درجوامع بشري نفوذ بکنند .

بناً در صدد فعالیت هاي سیاسي ودیپلوماتیك برآمده و خواستند با تغیر سیاست استعماري خودجهانیانرا باردیگر نسبت به خویشتن خوشبین نمایند ویا اقلاً موج مبارزات جوامع و ملت هارا در برابر خود خاموش کرده باشند لذا ،اعلام میدارند که باید تیوري و فلسفه، مارکسیزم ، لینینزم را ترك بگویند چه بیشتر ازین کدام نقش سازنده و مثمري را به جامعه به پیش برده نمیتواند وتعدیلات و اصلاحات کلي و بنیادي در نظام شوروي بوجود آید وحتي بیشتر ازین نام این مکتب عوض گردد .که این پي آمد کدام پدیده و یا حادثه، تصادفي نبوده، بلکه علماً وعملاً احساس کردند که دیگر ازین مکتب و ایدیولوژي مردم جهان متنفر گردیده وبه هیچ صورت نمیتوانند با فریب ونیرنگ ویا اجبار واکراه و قتل و غارت توده ها ، برنامه هاي آن را برملتها بقبولانند . مادرین مقاله بطور مختصر عوامل عدم پذیرش این ایدلوژي را درجوامع ، و هم عوامل و اسباب ارتجاع و عقب گردي سردمداران کمونیزم را ازمکتب شان اشاره میداریم تا برادران ما بدانند که هر تیوري و یا نظامیکه پایه، آن به دیکتاتوري واستبداد گذاشته شده باشد هرگز مورد پذیرش نبوده و بزودي ماهیت خویش را ازدست میدهد .

مکتب مارکسیزم لینینزم درحالیکه جامعه، آینده، کمونستي را بدون دولت و حکومت میدانستند ولي درحقیقت عملاً ثابت گردید که این خیال بوده نه تنها اینکه فرد وملت ازدید حکومت کدام ارزشي نداشته بلکه همه ،نیروها دراستخدام استحکام دولت وحکومت بوده است . و بدین عقیده اند که تمام کوشش هاي خودرا غرض برآوردن نیازمندي هاي جوامع مصرف نموده و تمام تلاش شان بخاطر توسعه و رشد مادیات بوده باشد درحالیکه ازبدو پیدایش این مکتب نه تنها اینکه نیازمندي هاي جامعه را برآورده نتوانسته اند بلکه محتاج به مساعدت هاي دنیاي عقب مانده و ضعیف نیز بوده اند طوریکه همه شنیده باشند که مساعدت هاي مالي عربستان سعودي به روسیه شوروي و صادرات گندم از پاکستان ...... و غیره همه نمایانگر نیازمندي مبرم آنهاست . واین نظریه ،مارکس که اولویت واصالت ازآن مادیات است و مسایل معنوي در مرتبه بعدي قراردارند عملاً خود رد کرده اند چه مالکیت هاي خصوصي فردي ازخواسته هاي معنوي انسان ها است که نظام کمونیزم آنرا ملغي قرارداده است وهمانطوریکه اسلام انسانرا شخصیت وارزش واقعي بخشیده استاورا حکمفرماي مادیات و تمدن مادي نیز میداند . زمانیکه حکمفرماي مادیات گردید درحرکات عقیده، اسلامي از آزادي واقعي برخوردار میگردد و این آزادي و اراده در مکتب و فلسفه، غیر فطري کمونیزم ازانسان سلب گردیده است . از نظر رهبران پرولتاریاي جهان درجوامع کمونستي کسي آزادي اظهار عقیده و بیان را ندارد مالکیت مردم سلب گردیده است و هیچ کسي جرئت تخلف از دستورات حزبي را ندارد . ودرصورت تخلف بلا فاصله یا اعدام گردیده و یا به اردوگاهاي سایبریا بخاطر کارهاي شاقه واجباري اعزام میگردد . درین نظام هیچ کارگري حق ندارد کاري را که برایش ازطرف دولت سپرده میشود و ازمدرك آن مزد ناچیز را بدست مي آورد خودسرانه ترك بگوید ویا اینکه ازکار درآنجا عدم رغبت نشان داده و امتناع ورزد چه اگر این کارا بکند بجرم تخطي ازدستور دولت متحیث خاین معرفي گردیده و به چندین سال حبس محکوم میگردد . تا امروز شنیده نشده است که در روسیه شوروي ویا اقمار وابسته به آن نظام کمونستي آزادي کاندید و آزادي انتخابات را مجاز دانسته باشد وتنها اعضاي حزب کمونست میتواند که به سمت زعیم کشور معرفي شده و همه، ملت ازآن اطاعت نمایند . بهمین ترتیب بخاطر نفوذ و گسترش افکار مارکسیستي اندرون ملت هاي دیگر ازهر وسیله استفاده گرده وخودرا به هدف و مقصد اصلي که همانا تسلط برجهان بوده میرساندند . لینن گفته است که (هدف مقدس است نسبت به وسیله ولو منافي اخلاق باشد) بدین معني که هرعملیکه به پیشرفت و گسترش نفوذ کمونیزم در درون جوامع و توده ها کمك کند ازآن دریغ نورزیده و بدان مبادرت میورزند و هرنوع روابط نا مشروع و صفات حیواني و سایر اعمال ضد انساني ازقتل وغارت وتبلیغات ناروا و سؤ وحتي جنگهاي بین المللي بخاطر رسیدن به هدف استفاده مینمایند . لینن میگوید

« که ما نباید دشمنان خودرا آشتي دهیم بلکه باید ازایجاد خلاء عمیق بین شان استفاده، اعظمي و شاياني را نمائیم »

بهمین خاطر لینن و ایادي و پیروانش در اموراداخلي ممالك دیگر مداخله میکردند و سالها تحت پوشش عنوان (سیاست انترناسیونالیزم به جهان خواري وکشورکشائي پرداختند . و با پشتیباني ازیك مشت اقلیت جیره خواران شان یك ملت عظیم را به تباهي کشانیدند) .

دربلغاریا یکتعداد محدود از مزدوران حلقه بگوش شان بالاي ملت هشت ملیوني حکومت میکرد ازیکه ظلم واستبداد را برمردم آنکشور روامیداشتند حتي کارگران شان میگفتند که آزادي ما بحدي است که ازخانه، بخانه، دیگري رفته نمیتوانیم و تنها آزادي ما همین قدر است که در دل خود به حزب کمونیست و پیروانش لعنت بگوئیم تااینکه باثر مبارزات پیگیر ملت بلغارستان بعد از ۲۵ سال گلیم نظام مستبد کمونیزم چیده شده و رهبرکمونست آن برکنار گردید .

ملت مجارستان که تحت ستم اشغالگران روسیه خورد شده بودند به ستوه آمده و درسالهاي قدیم خواستار آزادي خویش و اخراج قواي روسیه ازخاك شان گردیدند که در اثر تصادمات که بین آزادي خواهان و قواي ستمگرروس صورت گرفت درحدود شصت وهفت هزارخانه خساره دید و بیشتراز سي وپنج هزار مجارستاني بخاك وخون کشانیده شد .

حتي اینها بخود هم رحم نکردند ، ستالین بعد ازمرگ لینن تمام اعضاي مجلس اداري حزب را بشمول وزراي لینن اعدام نمود و هشتاد درصد ازمنشي هاي اتحادیه هاي کارگران و اکثریت منشي هائیکه تنظیم کردن حزب کمونیست را بعهده داشتند اعدام کردند.

این همه اختناق و استبداد و ستم ملي و سیاسي و عقیدتي وسلب آزادي ملت ها بود که بالاخره به یکباره گي طاقت فرسا گردیده و منفجر شد و ازدرون روسیه شوروي وتمام ملت هاي تحت ستم کمونیزم فریاد ها برخاست که دیگر بیشتر ازین نمیتوانیم بارگران نظام مختنق و ستمگر کمونیزم را تحمل نمائیم و خواستار آزادي و اعاده حقوق انساني و حیثیت گردیدند مجسمه هاي لینن را در چارراه ها ي روسیه به آتش کشیدند و با مداخله، پولیس برضد آنها یورش برده و با سردادن ، شعارهاي مرگ برکمونیزم ، ماازکمونیزم بیزاریم باپرتاب سنگ ووسایل دست داشته خویش علیه پولیس اقدام گردند .

آلمان شرقي که در تمام برنامه هاي سیاسي و رزمي روسیه یارومددگار بود امروز بادرك حقایق دیوار آهنین را که هردوآلمان را ازهم جدا و بیگانه داشته بود ازمیان برداشت . درکشورایطالیا نام کمونست تغیر داده شده و نشان داس و چکش ازآن حذف میشود . در مجارستان دیگر انحصار قدرت دردست کمونیزم خاتمه یافت و سیستم چند حزبي برقرارگشت . چاوسسکو رئیس جمهور روماني بدست مردم آنکشور بدار آویخته شد . در چکوسلواکي انحصار قدرت بدست کمونستها خاتمه یافت . در لهستان انقلاب بزرگ ملي و توده اي براه انداخته شده و تغییرات بنیادي ، فکري ، وسیاسي ایجاد گردید .

دیگر روس ها اعلام داشتند که با امریکا دشمني نمي ورزند بلکه درهمه، از زمینه ها با امریکا همکاري خواهند کرد درحالیکه آشتي وي با نظام هاي سرمایه داري ناپذیر بود .

مادرحقیقت این بیداري و قیام ملت هارا مرهون مقاومت و پایمردي بینظیري ملت مسلمان و قهرمان افغانستان میدانیم وراستي هم مجاهدین رهگشائي ازهم گسیختن زنجیرهاي اسارت توده ها بشمار میرود وتاریخ شاهد این مدعا خواهد بود .

پس حکم کرده میتوانیم که این همه، تغیرات و تحولات سیاسي درمجامع مختلف جهان نمایانگر بطلان ایدیولوژي و مفکوره، جهنمي کمونیزم است .

و تحقق ایده و مفکوره اش را که منوط به جبر تاریخ میدانست ثابت ساخت که رأي و نظریه آنها واقعیت دیگري را برملاساخت .

این شعارهاي فریبنده و روياهاي دروغین کمونیزم ملت را بیدارساخت وماهیت اصلي اش برملاگردید . و امروز ثابت شد که ارتجاع چیست ؟ و مرتجع کیست ؟ آنهائیکه شیفته و عاشق این مکتب بودند و آنرا ایدیولوژي علمي و مترقي تلقي مینمودند اکنون دانستند نظامیکه زاده، اندیشه هاي الکولي انسانهاي منحوث وپس فطرت بوده چگونه غیر مترقي بودن و غیرعلمي بودنش ثابت گردید و غلط بودن این نظام را خود اعتراف نمودند .

آرزومندیم که بشریت امروزي بادرك این حقایق ازدنباله روي این مکتب خوداري نموده و راه صواب راکه همانا دین اسلام است برگزینند و به این ترتیب سعادت دنیا و آخرت را کسب کنند .

آینده مسلمانان یوگوسلاویا دربحران جاری آنکشور

یوگوسلاویا که حدود سه چهار قرن پیش دربي سقوط دو امپراطوري - یکي باگرایش به شرق و دیگري باگرایش به غرب ، عرض وجود کرد ، امروز درآستانه، فروپاشي قرارگرفته وبایك رقابت وخصومت سه گانه سنتي - فرهنگي ، توسعه اقتصادي وتحول سیاسي روبروشده است.

ازسوي دیگر درقاره، اروپا بعدازالبانیا بیشترین تعداد مسلمانان دراین کشور آشوب زده وبحراني بسر میبرند . لهذا لازم دیدیم تا خوانندگاه خود را ازوضعیت مسلمانان یوگوسلاویا آگاه سازیم وخطر هاي که آنها را دربحبوحه این تحولات تهدید میکند مورد تحلیل وبررسي قراردهیم.

جغرافیاي طبیعي وبشري یوگوسلاویا

یوگوسلاویا با ۸۰٤ / ۲۵۵ کیلومتر مربع مساحت درجنوب قاره، اروپا ، درکنار دریاي ادریا تیك ودرهمسایگي کشورهاي اطریش ومجارستان (هنگري) درشمال ، ایطالیاي درشمال غربي ، رومانیا وبلغاریا درشرق ویونان والبانیا درجنوب واقع شده است.

یوگوسلاویا کشور کوهستاني بوده ومهمترین رشته کوههاي آلپهاي دیناري است . جلگه هاي ان وسعت فراواني داشته وعمدتاً درکنار دریاي ادریاتیك ونواحي شمال غربي واقع شده اند.

به اساس سرشماري سال ۱۹۸۱ یوگوسلاویا درحدود ۲۲ ملیون نفر جمعیت دارد که اکثراً سفید پوست بوده وازتیره هاي صربي (٤۲٪) ، کروآتي (۲۳٪) سلوونیائي (۹٪)، بوسنیائي (۸٪) ، مقدوني (٦٪) ، آلبانیائي (٦٪) ، مجار (۳٪) ، مونتنگروئي (۲٪) وترك (۱٪) میباشند .

براساس آمار ذکر شده ٤۲ فیصد ازمردم یوگوسلاویا مسیحي (٤۲٪) ارتدوکس ، ۳۲ ٪ کاتولیك و ۱۲ ٪ پروتستان) و ۱۲ فیصد مسلمان میباشند .

زبان عمومي صربو - کروآتي ولي زبان هاي صربي ، کروآتي ، سلووني ومقدوني رسمي وزبان هاي مجاري ، الباني ، سلوواکي ، ترکي وایطالیائي نیزرایج است.

پایتخت یوگوسلاویا شهربلگرا بوده وشهرهاي مهم آن عبارتند از : زاگرب ، سکوپیه ، سارایوو ، لیوبلیانا ، نووي ساد ، نیش ، اسپلیت ، ماریبور وریبکا .

براساس آخرین تقسیمات اداري اینکشور از٦ جمهوري و ۲ ایالت خود مختار که هرکدام یك شوراي اجرایي ومجلس منتخب دارند ، تشکیل گردیده که ذیلاً معرفي میگردد :

نام	مرکز
جمهوري ها	
بوسني وهرزگووین	سارایوو
سلوونیا	لیوبلیانا
صربیا	بلگراد
مقدونیه	سکو پیه
مونتنگرو	تیتوگراد
ایالتهاي خود مختارصربیها	
کوسوو	پریشتینا
وویوودینا	نووي ساد

حقپالونکي . . .

ورسوي ؟ داسي نه زه باورلرم چي زما زوي به په ټوله دنیا کښي د ډیرلوړشأن خاوند وي . له هرآفت نه به محفوظ وي اود خپلي دعوي داثبات له پاره یې حلیمي ته یولي هغه حیرانونکي صحني اوپیښي بیان کړي چي د حمل په دوران کښي وریاندي راغلي وي .

له هغه وروسته حضرت حلیمي دغه ناپایه خزانه په مکه کښي پریښوده اوبیرته خپله له غم اوخپگان سره خپلي قبیلي ته ستنه شوه .

حضرت حلیمه تر ډیره وخته ژوندي وه ، کله کله به د پیغمبر صلي الله علیه وسلم حضورته ورتله اوهغه به یې ډیرزیات احترام کاؤ .

ابن سعد د محمد بن منکدر په حواله ویلي دي چي یوځل حضرت حلیمه (رض) د پیغمبر صلي الله علیه وسلم حضورته ورغله ، پیغمبر صلي الله علیه وسلم هغي ته موري موري ناري کړي ، هغي ته یې ناڅپه اوخپل څادریې ورته وغوړوه .

په طبقات کښي ابن سعد (رح) یوبل روایت رانقل کړي دي چي له حضرت خدیجة الکبري رضي الله تعالي عنها سره د پیغمبرصلي الله علیه وسلم دواده څخه وروسته یوځل حضرت حلیمه رضي الله تعالي عنها ورغله اود خپلي سیمي دوچکالي په باب یې شکایت وکړ ، پیغمبر صلي الله علیه وسلم هغي ته څلویښت پسونه اود ژوند په ضروریاتو باریواروش ورکړي .

علامه سهیلي (رح) په روض الانف کښي لیکلي دي چي یوځل حضرت حلیمه (رض) د رسول الله صلي الله علیه وسلم حضورته ورغله ، حضرت خدیجة الکبري رضي الله تعالي عنها هغي ته څاروي ورکړي ، هغي دعاورته وکړه اورخصت شوه .

د سیرت څیړونکو کتابونو اګرکه د حضرت حلیمي دایمان په هکله څه ندي ویلي خوځینو نورو د حارث اوحلیمي دواړو دایمان راوړلو په باب څرګندوني کړي دي د حضرت حلیمي رضي الله تعالي عنها دوفات د کال په باب صراحت ندي شوي .

(رضي الله تعالي عنها) .

خلاصه اي ازتاریخ یوگوسلاویا

صربستان هسته تمرکز یوگوسلاویا بعد از آنکه به سختي خودرا اززیربارسنگین قیمومیت امپراطوري بیزانس رهانید ، درطي قرون چهارده هم وپانزده هم قسمت اعظم یو گوسلاویاي فعلي به تصرف امپراطوري عثماني درآمد وتا پنج قرن متوالي اقتدار ونفوذ آنها براین سرزمین باقي ماند.

صربها ارتدوکس هستند وازالفباي « سریلیك » استفاده میکنند (برخلاف کرواتها که الفباي لاتین رابراي زبان خود بکار میگیرند). آنها ازلحاظ جغرافیایي بسیار متفرق ازدیگر ملیتهاي یوگوسلاویا میباشند ، صربستان که هنوز تحت رهبري کمونستها - که رسماً « سوسیالیست » نام گرفته اند - قراردارد ، مقر کمونیسم متمرکزکننده تحمیل شده ازسوي « مارشال تیتو » بجاي مانده است.

استقلال صربستان بعد ازسالها مخالفت علیه سلطه عثماني ، درسال ۱۸۷۷ ازسوي کنگره، برلین به رسمیت شناخته شد ، لیکن باوجود آن مانع ازادامه جنگهاي بالکان نگردید ، قتل « فرانسوا فردیناند » وارث تخت هابسبورگ ، درسال ۱۹۱٤ در « سارایوو » مرکز بوسني وهرزگوین - که درسال ۱۹۰۸ ضمیمه اطریش شده بود ، موجبات نخستین جنگ جهاني رافراهم کرد وبه این ترتیب ، صربستان به اشغال اطریشي ها درآمد .

سقوط وفروپاشي اطریش - مجارستان موجب شد تا دراول دسامبر ۱۹۱۸ مملکت « صربها ، کروآتها وسلوونها » رسماً تحت سلطنت پطراول ازخاندان صرب « کاراگئور گویچ » تشکیل شود واین اولین تشکیل تاریخي کشوریوگوسلاویا بود. تحقق رؤیاي دیرینه، اتحاد اسلاوهاي جنوب واتحاد ملتهاي صرب ، کروات واسلوون - به انضمام چند ملیت دیگر ازجمله بوسنیاك ها ومونته نگرن ها - داوطلبانه انجام گرفت ،نه دربي اعمال زور وانضمام اجباري.

درسال ۱۹۲۹ بدنبال وقوع شورشهاي تجزیه طلبانه درکرواسي ، آلکساندر شیوه، دیکتاتوري درپیش گرفت ونام این سرزمین رسماً به « یوگوسلاویا » (اسلاوي جنوب) تغییر یافت. کرواتها که درقرن دهم - یازدهم پیش ازاتحاد بامجارها وسپس انضمام به بخش مجار امپراطوري هابزبورگ ، سرزمین مستقلي داشتند ، خود مختاري گسترده، به ملت ملت کروات ، به سرزمین « کاراگئور گویچ » گام نهادند لیکن به این وعده وفا نشد وکرواسي « کروشیا » دستخوش نهضت ملي گراي ، اوستاچي به رهبري « آنته پاولیچ » گردید . « پاولیچ » درسال ۱۹۳٤ دستور قتل شاه « الکساندر » یوگوسلاویا درمارسي راصادر کرد .

درسال ۱۹٤۱ ، یوگوسلاویا به اشغال نیروهاي آلمان درآمد وتجزیه شد . « آنته پاولیچ » با حمایت « هیتلر » دولت مستقل ونا پایدار کرواسي (فاشست) رابوجود آورد وبه قتل عام منظم صربها پرداخت.

« یوزیپ بروز تیتو » کروات که درصدر کمونستها علیه نازیها دست به مقابله زده بود بعد ازورود نیروهاي روسي بخاك یوگوسلاویا توانست باکمك آنها آلمانها را بیرون راند ودرنوامبر ۱۹٤٥ قدرت رابدست گیرد . ازیوگوسلاویا ، فدراسیوني متشکل از٦ جمهوري متمرکز بوجود آورد . وي به بهاي سرکوب سرسختانه اسلوونها اصلاح طلب وکرواتهاي ملي گرا موفق بایجاد وحفظ انسجام میان ملتها وملیتهاي گوناگون وبرقراري یك جمهوري فدرال گردید .

تیتو درسیاست خارجي استقلال ازشوروي (برخلاف مسیر کشورهاي اروپاي شرقي) را درپیش گرفت وبهمین خاطر درسال ۱۹٤۸ دفتر اطلاعات احزاب کمونیست (کومینفرم) ، یوگوسلاویا رامحکوم وتیتورا متهم به انحراف ازاصول کمونیزم کرد . تیتو دربرابر فشارروسها ایستادگي کرد ومستشاران روسي را ازیوگوسلاویا اخراج نمود . همان بود که این کشور درسال ۱۹٦۸ دخالت نظامي اعضاي وارسا را درسرکوبي قیام آزادیخواهان چکوسلواکیا ودرسال ۱۹۷۹ دخالت نظامي شوروي را درافغانستان محکوم کرد .

بعدازآنکه درسال ۱۹۸۰ مارشال تیتو درگذشت قیامها ي پراگنده اي درنواحي جنوب کشور براي کسب خود مختاري آغاز وبه مرور زمان اوج گرفت.

اسلووني وکرواسي « کروشیا » که اخیراً اعلام استقلال وحاکمیت کردند ، ونمایانگر آنست که یوگوسلاویا بعداز چندین دهه آرام شاهد رشد بي سابقه ترین گرایشهاي ناسیونالیستي وآزادیخواهي در مناطق مختلف آنکشور میباشد . مردم آزادشده ازبند کمونیزم پس ازدهها سال اسارت اکنون درپرتو خاتمه جنگ سرد فرصت اینرا یافته اند تا ازجائي سخن بگویند .

دو جمهوري اسلووني وکرواسي ازمتعلقات امپراطوري اطریشي - مجار بوده وبه لحاظ اجتماعي وفرهنگي دراروپاي مرکزي - که بشدت تحت تاثیر غرب قرارداشت - ریشه دوانده بودند . این دوجمهوري که کاتولیك هستند ، به یك سطح اقتصادي بوضوح بالاتر ازسایر جمهوري فدرال یوگوسلاویا (صربستان ، مونته نگرو ، ماسه - دوان ، بوسني وهرزگوین) دست یافتند وبارد مصرانه کمونیزم ، انتخاب نظام چند حزبي وبرگذاري انتخابات آزاد ورفراندم ، به سرعت بسوي دیموکراسي گام برداشتند.

اسلام دریوگوسلاویا

براساس روایات مرجود زمانیکه رومانوس دیوجانس امپراطور بیزانس براي بدست آوردن بلاد ازدست رفته که به تصرف سپاه، مسلمان آلب ارسلان درآمده بود ، درسال ٤٦۳ هجري باده صد هزار سپاهي مرکب ازیونانیان ، گرجیان ، بلغاریان ، روسیان وفرانسویان به آسیاي صغیر آمد ودرشهر ملازگرد باسپاه پانزده هزار نفري آلب ارسلان روبرو شد . آلب ارسلان باوجود کثرت ارتش اروپائیان بعنوان مجاهد که جز فتح یاشهادت درآرزوي دیگري نیست بررومیان حمله کرد وقواي آنان را درهم شکست . فتح ملازگرد یکي ازپیروزیهاي بزرگ مسلمانان بود که سرحدات قلمرو مسیحي نشین یونان را تاآناتولیاي غربي عقب راندند واین سرزمین پرثروت را به جهان اسلام ملحق ساختند . این واقعه میتواند درآشنائي مردم شبه جزیره، بالکان که یوگوسلاویا جزء ازآنست اثر مهمي داشته باشد . ازسوي دیگر دراواخر قرن چهارم هجري تعدادي ازبوسنیانها ازمنطقه ولگا وارد سرزمین فعلي یوگوسلاویا شدند که درین آنها مسلمانان نیز وجود داشتند . اگرچه این مردم بعد ازورود به آنکشور چندان به اصول اسلام پابند نبودند ولي یك وسیله مهم درانتقال فرهنگ اسلام به آن دیار محسوب میشوند .

بهرحال تاریخ روشن ورود اسلام به یوگوسلاویا همزمان بافتح سرزمین هاي بالکان توسط دولت عثماني آغاز میشود . اولین گروه ازسربازان مسلمان حکومت عثماني درسال ۷٥۸ هـ - ق باعبور ازتنگه وارد داتیل به سوي اروپا گام برداشته وتا یوگوسلاویا پیش رفتند . ارتش عثماني دردو جنگ بزرگ یکي نبرد « کوسوو » درسال ۱۳۸۹ میلادي ودیگري نبرد « نیغ بولو » درسال ۱۳۹٦ میلادي بزرگترین ارتش مشترك اروپا ومسیحیون رادرهم شکست وبااین فتوحات سرزمین یوگوسلاویا بدست مسلمانان افتاد وقرنها دردست آنها بود .

دردوران حکمرواني ترکهاي عثماني ناحیهاي کهازهمه بیشتر ازتهذیب وتمدن اسلامي متأثر گردید سرزمین کنوني یوگوسلاویا بود ، بخصوص مناطق بوسني ، هرزگوین ومقدونیه ازهمه بیشتر تحت تأثیر اسلام ودعوت اسلامي قرارگرفت وبزرگترین جمعیت مسلمانان دراین سرزمین سکونت داشتند . زبان وادبیات ترکي دراین مناطق ازرونق خوبي برخوردار بود که درنتیجه ادب اسلامي بوسنوي را ببار آورد . تعدادي ازبزرگان ونامروان مسلمانان بوسنه درسلطنت عثمانیه مقامات بزرگي رادارا بودند کهازآنجمله میتوان محمد پاشا صوقوللي رانامبرد . وي ازسال ۱٥٦٤ تا ۱٥۷۹ مقام صدارت امپراطوري بزرگ عثمانیه رابعهده داشت.

زمانیکه دولت عثماني روبه انحطاط نهاد ، دولتهاي هنگري واطریش بعنوان مخالفت با اسلاویسم میلان دربرونوبیج درسال ۱۸۷۹ ناحیه بوسنه وهرزگوین را ازکنترول عثمانیها خارج کردند وبالاخره آنرا درسال ۱۹۰۸ رسماضمیمه خود نمودند اطریشیها براي سرکوب مسلمانان این ناحیه اقدامات خشونت باري رادرپیش گرفتند که موجب مهاجرت تعداد زیادي آنها بسوي اناتولیا وشهرهاي دیگري که تحت حاکمیت عثمانیها قرارداشت ،گردید. امابوسنیهاي کهدرمنطقه باقي ماندند درسال ۱۹۰۰ میلادي به رهبري علي فهمي جابتش برضد حاکمان خود سربه شورش برداشتند که بالاخره براي بدست آوردن خود مختاري داخلي پیروز شدند .

بعدازتشکیل دولت یوگوسلاویا درسال ۱۹۱۸ صربها ارتدوکس به سرکوبي وآزار مسلمانان مبادرت ورزیدند واراضي حاصلخیز آنها رامصادره وبه هم کیشان صرب خود توزیع نمودند که این امر به فقر وافلاس مسلمانان منجر شد . درخلال بیش ازنیم قرن روند افزایش مسلمانان ٦۰ درصد بوده درحالیکه جمعیت مسیحیان طي این مدت ۱۲۳ در صد افزایش نشان میدهد باوجود آنکه عادتاً توالد وتناسل نسبت به دیگران درین مسلمانان بیشتر است . این امر میرساند که طي این مدت تعداد زیادي ازمسلمانان به ترکیه وجمعي به کشورهاي دیگر مهاجرت نموده اند.

بوسنیاك ها پیش ازسیطره اطریش برسرزمین شان از اکثریتي برخوردار بودند ولي این رقم بعد ازآنکه تعداد زیادي ازمسلمانان مهاجرت نمودند وبرخي ازمسیحیان جهت املاك وآراضي این مهاجرین وارد بوسنه وهرزگوین شدند ، این تعداد درسال ۱۹۳۱ به ۳۰،۹ درصد کل جمعیت آن منطقه کاهش یافت . طي این مدت بیش از ۳۰۰ هزار مسلمان کشور را ترك کرده وتقریباً تمام چرکس ها که دراین ناحیه سکون داشتند مهاجرت نموده اند.

درجریان این گیرودار ها چندین بار برضد مسلمانان محدودیت هاي دیني وضع گردید ولي درمقابل چندین بار به آزادي هاي دیني وخود مختاري هاي داخلي نیز دست یافتند چنانچه درسال ۱۹۱۹ مسلمانان حزب اسلامي به رهبري دکتور محمد سپاهو تأسیس نمودند وطي سالهاي ۱۹۱٤ تا ۱۹۳٦ به تشکیل چندین حکومت نیز موفق شدند .

ادامه دارد

[illegible]

دکابل مجاهدينو ديوه بريد په ترڅ کښي ددښمن ۹۰ تنه عسکر ژوندي نيولي دي

دکابل درلايت څخه (ميديا) ته درسيدلي ريوټ له مخي مجاهدينو داگست په (۹)نيټه د کمونيست رژيم په [illegible] نظامي کاروان چي دکابل څخه - جلال آباد لورته روان وه دسروبي ولسوالي دسه پُل ، مشعلي او دبيلي په سيموکښي دخپلو بريدونولاندي ونيول چي په نتيجه کښي دکمونيست رژيم دمليشه او عسکرو څخه (٦) تنه مړه (۹۰) تنه دوسلو سره ژوندي ونيول شول خبروانې چي پدي بريد کي مجاهدينو درژيم دقواؤ څخه (۷) عرادي زغروال ټانکونه هم ولجه کړي دي . اوهم دښمن ته زيات مالي تاوانونه رسولي دي .

دخبر مطابق په دغه جگړه کښي دملحد رژيم دوحشيانه بمبارۍ په اثر دمجاهدينو (۳) عرادي نظامي گاوې هم ويجاړ شوي دي .

اعلان

به اطلاع آنعده ازبرادرانيکه تحصيلات شانرا درپوهنځي هاي طب کابل وننگرهاربه نسبت پيوستن به صفوف جهاد مقدس و يا حبس وزندان ناتمام گذاشته اند، رسانيده مي شود که هرگاه به شموليت در پوهنځي طب ودندان پوهنتون دعوت وجهاد تمايل داشته باشند تا تاريخ (۲۹) اسد ۱۳۷۰ اسناد تحصيل خويش را به معاونيت امور محصلات (مديريت قبول و تسجيل) بسپارند و بروز سه شنبه (٥) سنبله جهت امتحان به رياست آن پوهنځي مراجعه نمايند بعد ازين تاريخ چانس شمول در امتحان را ازدست خواهند داد .

معاونيت امور محصلات

فتح کابل از...

مسلم ! اشتراک نمايند ، يك طرف ميگويد حکومت بيطرف تحت قيادت ظاهرشاه تشکيل شود وطرف ديگر ميگويد ، نه ، حکومت بيطرف بدون ظاهرشاه و طرفداران وي باشد ، طرف ديگري هم ميگويد که اين مسايل قضاياي داخلي است وروسها حق مداخله درآن را ندارد بيائيد اولاً روي مسئله ، عدم مداخله روس وتاوان جنگ وروي مسئله ترکستان وپنجده صحبت نمايم ودرروشني اين موضوعات سياست آينده، ما باروسها دوستي باآنها مطرح خواهند شد . چطور دريك فضاي مختلط ازآراء ، وافکاروهيئت مختلط به سطح هاي سياسي وتنظيمي مختلف بدون اينکه آجنداي قبلي وموقف مشترکه درقضايا داشته باشند يکطرفا به هنگام دورميز مهماندار به اساس کارت هاي مهماني باهم يکجاشويم وبه مذاکرات بپردازيم . حتماً دشمن ازين مجالس بهره برداري مينمايد نه مجاهدين . واگربگوئيم هيئت ازحکومت مجاهدين بود ، سوال اين است که حکومتي که وزيرخارجه اش بدون موافقه صدراعظم ورئيس دولت بدون فيصله شوري ودرنظرگرفتن اهداف پاليسي به روقت معين حکومت وصلاحيت سپرده شده کارميکند چطور روي يك موقف باروسها صحبت کرده خواهد توانست درحاليکه صدراعظم بيان مخالفت به کنفرانس استانبول ارسال ميدارد ووزيرخارجه اش بدون اجازه وي درآن اشتراک مينمايد چطوريك جهت سياسي باهمين حال باروسها سياست بازي خواهد کرد ؟ وبازخواهد گفت که (الحرب خدعه) .

مذاکرات درهمچو فضا جزاينکه به دشمن دروازه، داخل شدن به داخل صف را بازکند فائده بيش نخواهد داشت .

ملاحظه چهارم :

دراين مجالس قواعد پروتوکول سياسي درنظر گرفته نميشود ، يعني اگر هيئت روسها به سطح اي سفير باشد بايد جهت مقابل مجاهدين نيز به سطح اي سفير باشد .

اينکه از طرف روسها سفيراسلام آباد وازجانب ديگر رئيس دولت نشسته باشد ويايك سکرتر وزارت خارجه درمقابل چندين وزيردولت مجاهدين باشد ازلحاظ رسوم ديپلوماسي مروج کارمناسب نيست اين خود جهت مجاهدين را درمذاکرات بي وزن نشان ميدهد اين مذاکرات بادعوت نان خوردن ومجلس خيرات فرد دارد که از هرخانه يك نفر درآن اشتراک ميکند .

ملاحظه پنجم:

اجنداي مجلس ، ترتيبات مقدماتي و فيصله هاي مجلس نبايد سري باشد اگر سلسله مذاکرات با روسها را ازابتدا تعقيب نمائيم گراف بسا عجيب وغير منظم را رسم خواهد نمود اين مذاکرات گاهي سري و گاهي علني مي شود گاهي بواسطه وسيط وگاهي مستقيم ميگردد ، گاهي دسته جمعي و گاهي به چندين سروشاخ ميکشد . گاهي باسم تبادل اسيران و گاهي هم بخاطر حل قضيه تبارز ميکنند ، چرا دريك مرحله نشستن با روسها و نظام کابل جرم شمرده ميشد بحيث يك حربه تبليغاتي برضد حريف ازآن استفاده ميشد بسياري ازمردم بجرم ارتباط با کابل ويا روسها کشته شدند و حالا بحيث يك مصلحت جهاد عرض اندام مينمايد!

و چرا اهل شوري هرتنظيم و علماي اهل فتوي ملت مجاهد ما در جريان اين مذاکرات قرارنميگيرد و تفاصيل ونتايج آن برايشان ابلاغ نميشود .

چرا به يك قوماندان اين کار جائز و قانوني بوده و بقوماندان ديگر تهمت شمرده مي شود ؟

ايا اين دروازه براي همه بازاست يا صرف به يك جهت معين که برآن فيصله صورت گرفته باشد ؟

اگر اين درواز مباحثات بهمه قوماندانان باز باشد ، اين مطلبي است که حکومت کابل وروسها آنرا ميخواهد ، واگر بهمه بازنيست جهت مسئول کدام است وکدام مجلس مشترک روي آن فيصله کرده است ؟ و تاحال چه نتائيجي ببار آورده ؟ آيا روسها ازين مذاکرات استفاده نموده ويا مجاهدين ؟ موضوع قابل بحث است . ازسير غيرمنظم ومشتت اين مذاکرات فهميده مي شود که زيرکاسه نيم کاسه هاي است که مستقبل آنرا برملا خواهد کرد .

اگر سوال نمائيم که هيئت سري روسها که چندي قبل ازين مذاکرات علني به اسلام آباد آمده بود باکي ملاقات نمود و چه فيصله درآن صورت گرفت چرا آن مجلس سري ماند و اين مجلس علني ؟ جوابي درمطبوعات جهاد براي آن نخواهيم يافت .

ملاحظه ششم :

صلاحيت ها و تخطي ازآن دستور حکومت مؤقت فيصله جنگ و صلح ، دوستي و دشمني و غيره را ازصلاحيت هاي شوراي حکومت ميداند ، اينکه آيا با روسها تعهد دوستي و حسن جوار شروع شود ويا خير حدود بين دولتين قضاياي تاريخي و موقف ما ازآن يکنام پيمانه باشد اين همه قضايا از صلاحيت شوراي دولت است نه ازصلاحيت هاي رئيس دولت و رئيس حکومت و مجلس کابينه .

همان ضرب المثل درحق ما درست خواهد بود (چه خوک يې په کلي کښي نه پرېږدي اودي وائي چي هسامي دملك کره کيږدئ) .

قيادت ما به شوري و تشکيل آن اعتراف نميکند وما ازايشان صلاحيت هاي شوري را مي خواهيم .

بهرحال مشوره ما به قيادت جهاد و مسئولين آن همين است که (وشاورهم في الامر) در قضاياي مصير ملت ازشوري هاي اهل نظر علماء و قوماندانان ملت مشوره بخواهيد و آنها را درجريان بگذاريد درعقب ديوارهاي مجالس سري اسلام آباد و تهران قضاياي ملت مجاهد وغيور را بدون مشوره آنها فيصله ننمائيد ، اين ملت همان ملت به اصطلاح « گوسفندي » ديروز نيست .

اين که شوري مشورتي براي يك موضوع بود .

و انتخابات عملي نيست . و شوري انتصابي عادلانه نيست ، افراد تنظيم اگر خبرشود سريت جهاد اجازه نميدهد .

معني اين را دارد که تنها وتنها چند نفر غير مسئول وواجب الاحترام بايد تصميم بگيرد . امرنا الي الله والي الله المشتکي.

پارزنده و صحت يالي

نن دنړی دټولو ...

ارتباط ويتا وکړه اودهغي په ترڅ کښي يې د اسلام ددښمنانو توطئي اومؤامرې په ډاگه کړي چي په افغانستان کښي داسلامي حکومت د قيام د مخنيوي‌لپاره په بين المللي سطحه په لاره اچول شوي دي .

استاد سياف په دي ارتباط وويل : داکوم جريان چي اوس د افغانستان د قضيې د حل له پاره په ډير سرعت روان دی د بين المللي سازمانونو يوه برخه ده اوموږ ته په کاردی چي په دي هکله مسئولانه حرکت وکړو اومسئولانه قدمونه پورته کړو .

استاد سياف زياته کړه :

نن ورځ د نړۍ د حکومتونو په سطح بلااستثناء دا فيصله شوی چي د افغانستان قضيه د خبرو له لاري حل کړي او غواړي دا حل په داسي توگه وشي چي ټول افغانان 'دټولي متخاصمي ډلي دي پکښي برخه ولري اونتيجه دي داسي راووځي چي د ټولو اتفاق دي پري راغلی دی اوټول دي دهغه ترسيوري لاندي خوندي شي . يا په بل عبارت د ټولو اتفاق په دي راغلی دی چي په افغانستان کښي دي يوغير اسلامي نظام قايم شي داځکه دا اوسني قايم نظامونه د اسلام تحمل ، مثل اود اسلام په وړاندي صبر اوحوصله نه لري اود اسلامي حکومت قايميدل ورته داسي ښکاري لکه يوه لوڅه توره چي د دوی په ککريو باندي راکوزيږي . همداوجه ده چي اوس داسي نړيوال تشراواتفاق د اسلام اودحق پرخلاف روان دی چي په تيرتاريخ کښي نظير نلري .

استاد سياف وويل : داکوم اختلافات چي روس اوامريکا هيرکړل اوکوم تعهدات يې په مختلفونومونو يوبل سره وکړل يو سلسله پردي اويوسلسله عناوين ؤ چي ددي ترلاندي دوی د اسلام پرخلاف تخطيط اوپلانونه جوړول چي څنگه د اسلامي نظامونو د قايميدو مخه ونيسي اوڅنگه په اسلامي امت کښي ددي جهاد دروح دپراختيا مخنيوی وکړي . دايران اوسعودي اود امريکا اوايران د اختلافاتو لري کيدل هم د همدغو هلوځلو يوه برخه ده اودغه ټول تحولات د افغانستان د قضيې په شاوخوا کښي راڅرخي . حتی په اسلامي هيوادونو لکه الجزاير ، ليبيا اواردن کښي د افغانستان په جهاد کښي دگډون په عنوان مسلمانان محاکمه کيږي .

استاد سياف د خپلو خبرو په يوه بله برخه کښي د امريکا دسيسو اومکرونونه گوته ونيوله اوهغه يې د اسلام پرخلاف ددي ټولو حرکتونو اصلي عامل وگاڼه ويې ويل : امريکا داسي فکرکوي چي زما لوی حريف داپرېووت اوهغه هم په پرديو وينو اوقربانيو . د دوی حريف د داسي خلکو په لاس پرېووت چي اوس امريکا دهغوی مقابلې ته په ټوله دنيا برابروي داکومې طرحي چي ملگري ملتونه اوپايي مختلف دولتونه اوجهتونه وړاندې کوي داټول دامريکا پروگرامونه دي . داټول د امريکا پيشنهادونه دي چي د نورو خلکو په ژبه يې وړاندي کوي . يوځل يې داپروگرام جوړ کړی چي د افغانستان ملت خلع سلاح کړي يعني پوليس به لري اوپوځ به نلري خوکله يې چي وليدل چي داحالات مشکلات لري نو له دينه يې صرف نظر وکړ لوبيا له ايران اونورو هيوادونو سره په تماس کښي شو اود سيمي د هيوادونو په تفاهم يې داسي نقشه اوپروگرام جوړ کړ چي د مجاهدينو په صف کښي نفوذ وکړي اوله بهرلوداخل نه وضعه داسي عياره کړي چي دا ملت اوداجهاد بالکل ختم کړي .

داسلامي اتحاد امير زياته کړه : داسلام ددښمنانو له خوا دسياسي حل دلاري مطرح کولو نه مطلب په لومړي مرحله کښي دمجاهدينو شرمول ، له زنديق اومرتدسره چي اسلام دړوند حق ندی ورکړی دمذاکرې پرېوه ميزباندي کښينول او دهيواد دسرنوشت په ټاکلوکښي حق ورکول اوبيا ددي متخاصمو قوتونو په يوه کړو کښي اچول او دمواتمو له مينځه وړل دي څو به خپل مينځ کښي يو بل ووژني او هيواد له يوځلي تباهي‌سره مامخ کړي .

له دغو پلانونو څخه يو بل پلان اوهدف دمجاهدينو په داخل کښي دحساسيتونو او دښمنيو پارول او قوتونه يو دبل په مقابل کښي سمبالول دي اوله دغي لاري غواړي ظالم قوتونه تقويه کړي څو دباهدفه مجاهدينو په مقابل کښي صف جوړکړي او دجهادپرمخ تگ مخنيوی کړي .

دا زموږ دجهاد په مقابل کښي داسلام ددښمنانو او دهغو په سرکښي دامريکا موقف دی چي زموږ دقضيې په مقابل کښي يې لري او دا دهغو کسانو موقف دی چي غواړي دافغانستان دخلکو سرونه چي روسانو ته ټيټ نشول اوس يې دامريکايي والو په مقابل کښي يوځلي قوم ته ټيټ کړي .

استاد سياف دتهران دراتلونکي کنفرانس په هکله وويل : دغه کنفرانس دهغه مجلس له پاره چي په آينده کښي به دروس ، امريکا ، ايران ، پاکستان ، سعودي ملل متحد او افغانانو ترمينځ کيږي مقدمه وي اويه هغه کښي به دافيصله کيږي چي په دغه کنفرانس کښي به دکافرو اومسلمانو افغانانو ، اشتراک په کوم ترتيب وي همداامل دی چي بنين سيوان کله مسکو ، کله اسلام اباد ، کله تهران اوکله کابل ته سفر کوي اويه دي وسيله غواړي افغان انټراډيالوک مينځ ته راوړي اوټوله دنيا ددي اتفاق ترشا ودري او څوک ترينه مخالفت ونه کړي . دملل متحد پنځه فقره ايزه طرحه په حقيقت کښي دافغانانو له پاره پنځه داسي ماينونه دي چي په هغو کښي تقريباً ټول ټوټه والوزي .

استاد سياف ددي ټولو مؤامراتو دشنډولو يوه ښه وسيله داسلامي عقيدي يو جهش او تحرک وگاڼه او دااميدي يې ښکاره کړ چي دغه خلک او پروگرامونه به ناکامه کيږي اوکوم کسان چي ددغو غير اسلامي حلونو ترشاولاړدي اومطلي يې دي لومړني قربانيان به يې هم همدغه کسان وي او لومړني تصفيه به هم له دوی سره کيږي .

استاد سياف دخپلو خبرو په پای کښي چي له دووساعتونو څخه زيات وخت يې ونيوه دخپل تنظيم موقف داسي څرگند کړ چي موږ نه بيطرف حکومت ، نه له نجيب او دهغه له کمونستو ملگرو سره مذاکراتو ته کښينو اونه په پرېږدو چي څوک زموږ په جهاد باندي سياسي رشوت واخلي اويه دکوم مؤقت حکومت ضرورت دي له مجاهدينو پرته دبل چا لپاره پري نشو قايليداي .

حاضرينو ته يې ډاډ ورکړ چي موږ به داسلامي نظام داقامې ترسرحده خپل جهاد ته ادامه ورکړو او په دي پوره باور لروچي فتحه لوږې به زموږ په نصيب‌وي انشاء‌الله

رژيم کابل با پخش اطلاعيه ها ، باشندگان منطقه مله مربوط ولسوالی خوگيانی راهشدارداده است تاهرچه زودترآن منطقه را تخليه نمايند

عده، ازخانواده هاي تازه رسيده ازقلعه ولسوالي خوگياني ولايت ننگرهار به پشاور اطلاع داده اند ، رژيم کابل ازطريق هوا باپخش اطلاعيه هاي باشندگان آنجا راهشدارداده است تاهرچه زودتر محل راتخليه نمايند درغير آن راکت سکد برآنها فير خواهد شد .

اين خانواده ها مي افزايند ، اخيراً بسياري ازخانواده ها بخاطر کشت وزراعت، فصل خزان به خانه هاي شان برگشته ، ولي هفته، گذشته ازطريق اين اطلاعيه ها تهديد شده اند تازود ترازآنجا خارج گردند ، درغيرآن خود مسوول مرگ شان خواهند بود .

لازم به ياد آوري است که رژيم دربسيار مناطق افغانستان که درکنترول مجاهدين است بارها باپخش اطلاعيه ها مردم رابه خروج ازمنطقه ومهاجرت به خارج کشورواداشته اند .

(ميديا)

افتتاح مجدد مساجد تاريخی مسلمانان درجمهوری داغستان شوروی

۱۰ اسد

مساجد تاريخي اينك درقريه هاي کوهستاني جمهوري داغستان شوروي مجدداً افتتاح شده است.

بگزارش خبر گزاري تاس ازماخاشکاه ، پس ازنيم قرن تلاش ودرخواستهاي بسياري ازجمعيت مسلمان به مقامات محلي براي بازگرداندن محل عبادت آنها بسياري ازجامعه هاي اسلامي، رسماً درکشورهاي محلي براي آغاز فعاليت مجدد دربسياري ازقريه ها ثبت نام کرده است.

تنها ظرف دوسال گذشته بيش از ۳۰۰ مسجد وعبادتگاه که دردهه ۱۳۰۹ بسته شده بودند ، مجدداً احياء شده ومسلمانان درداغستان بازگردانده شده است

يك طياره جيت ...

جت براثر دافع هواي مجاهدين ، مورد اصابت قرارگرفته ساقط گرديد .

خبرمي افزايد پيلوت طياره که ميخواست خود را توسط پراشوت نجات داده وفرارنمايد به اسارت مجاهدين درآمده است .

درخبر علاوه شده که بمباران طيارات رژيم بالاي مناطق آزاد شده ومردم بو دفاع بدخشان به شدت جريان دارد .

(ميديا)

مجاهدينو دکابل ...

مالي اوځاني زيان اوړيدلي ولي دقيق ريوټ يې لاندي رارسيدلي .

خبرځاي وويل : مجاهدينو دکابل ولايت په بيلا بيلو سيموکښي دکمونيست رژيم په نظامي تأسيساتو باندي دبريدونو له پاره داگست په (۱۳) نيټه دبگرامي په ولسوالي کي يوه درنده غونډه جوړه کړي وه چي پکښي په يو اتفاق په نظامي اوسياسي اموروباندي غور اوخبري اترې سرته ورسيدي .

دغه شان يويل خبرځاي خبرورکړي چي مجاهدينو دخوردکابل په علاقه داري کښي دکابل رژيم دکابل ښار پردريم امنيتي کمربند دچکري اوگروه خران په قرارگاه، او دغزگي چاروازگي ، خروتي اوملنگ کلي ټولي (۱۸) پوستي پدغه نښته دمينځه وړي چي پکي يوشمير ټانکونه اونظامي موټرونه داورلمبه شويدي دورستني ريوټ مطابق کمونيستي رژيم دلري ويشتونکو توپونو اوجټ الوتکو پواسطه د مجاهدينو سنگرونه دسختو گزارونو لاندي نيولي دي .

ميديا

دشوروي په ...

آزاد خياله اوديموکراتيك غړي يويه بل پسي شايد ددي لپاره له مينځه وړي چي کمونيست گوند اودولت ته د بوي کودتا موقع برابر شي . د ياکوفليف دغه تبصري د شوروي اتحاد د بهرنيو چارو د وزارت د پخواني وزير شواردنادزي هغو خبروته ورته دي چي هغه هم د جولاي په مياشت کښي د خپلي استعفي په وخت کښي کړي وي . د گورباچوف د اصلاحاتو دغو پخوانيو ملگرو اود کمونست گوند د پوليټ بيرو غړو اوس په شوروي اتحاد کښي د ديموکراسي تحريك شروع کړي چي دغه تحريك په شوروي اتحاد کښي د آزاد خيالو سياستمدارانو يو ائتلاف دي . ياکوفليف په داسي وخت کښي استعفي کړي ده چي کمونيست گوند په ټول شوروي کښي په خپلونويو پروگرامونو باندي ددي دپاره بحث اومناکري کوي چي دغه پروگرامونه د گوند د کانگرس غونډوته چي د نوامبر د مياشتي په وروستيو کښي کيږي وړاندي کړي . په خپله د شوروي اتحاد اودنوري نړي سياسي تحليل کوونکي وايي چي ددغه کانگرس په وخت به د محافظه کارانو اواصلاح غوښتونکوترمينځ د سياست اصلي مبارزه شروع شي اوداسي گومان هم کېږي چي په نتيجه کښي به مختلفي سياسي ولي جوړي شي . ياکوفليف اوشواردنادزي دگوند نه په دي استعفي وکړه چي گورباچوف په گوند کښي ځان محافظه کارانوته ورنژدي کړي ؤ . د شوروي مبصرين وايي چي اوس بايد گورباچوف فيصله وکړي چي يادي د محافظه کارانو مشر شي اويادي هم د گوند نه استعفي وکړي . د ډيره وخته راهيسي د کمونيست گوند محافظه کاروغړيو په ياکوفليف باندي له دي کبله سخت اعتراضونه شروع کړي ؤ چي هغه به په شوروي کښي د سياسي اواقتصادي اصلاحاتو په باب پيشنهادونه کول . د شوروي اتحاد د کمونيست گوند د کنترول هئيت د تيري پنجشنبي په ورځ ويلي ؤ چي ياکوفليف بايد د گوندنه اخراج کړي شي . نوکله چي د ياکوفليف په گوندي حقوقو باندي تيري وشو نو هغه سمدستي استعفي وکړه .

مجاهدينو دکابل په ولايت کې دکمونيست رژيم دوه تنه صاحب منصبان او(۲۳) تنه عسکر ژوندی نيولی دی

دمجاهدينو يوخبرځاي دکابل له ولايت نه دراو: ريي پيغام په حواله (ميديا) ته ريوټ ورکړ چي دشکر دري دولسوالي مجاهدينو داگست په (۱۵) نيټه دکابل ښارپه شمال اته کيلومتري کښي دانتقاد دکلي پرپوستوبريد وکړ چي دهغي په نتيجه کښي دملحد رژيم يوه پوسته درژيم دعسکرو له کنترول څخه ايستلي يوشمير عسکر اومليشه مړه اودوه تنه صاحب منصبان داتو تنو عسکرو سره بنديان نيولي دي .

دريوټ مطابق پدي نښته کښي مجاهدينو ته څه ځاني تلفات ندي رسيدلي . په همدي نيټه مجاهدينو دکابل ولايت پوري مربوط دسروبي دولسوالي په امنيتي پوستو باندي بولې عمليات ترسره کړل چي دملحد رژيم دوه ټانکونه ، څلورپوځي لاري سوزيدلي ، يوشمير عسکر اوصاحب منصبان مړه او دبرېښنا دليږدوني دوه ستني له منځ تللي دي .

دغه راز دخبرځاي ديويل خبرله مخي مجاهدينو داگست په شپږمه نيټه، ددرندو وسلو څخه په استفادي سره دقره باغ په ولسوالي کي دديوانه کلا پرپوسته چي دمکت، په نامه شهرت لري بريدوکړ چي دهغي په اثر دملحد رژيم يوشمير عسکر اومليشه مړه او(۱۵) تنه نورتي ژوندي نيولي دي .

ريوټ زياتوي چي مجاهدينو پدي جگړه کښي درژيم له عسکرو نه يوميل زيکويك يوميل دهشکه ، اوه ميله کلاشنکوفونه ديوي اندازي مهماتو سره ولجه کړيدي .

په ريوټ کښي دمجاهدينو دتلفاتو په هکله څه ندي ويل شوي . (ميديا)

دغزني ولايت په هوائي ...

دخبرځاي دريوټ له مخي دکابل رژيم الوتکو له مجاهدينو څخه دغچ اخيستلو پخاطر دمجاهدينو مرکزونه اوښارته نژدي دتکزاني کلي ترسختي بمباري لاندي ونيول چي دهغي په اثر دنوموړي کلي څلور کورونه بيخي تباه اوپاتي نورکورونه سخت زيانمن شوي ، يوشمير کليوال دزنانه اوماشومانو په شمول ټپيان او کليوالوته درانده مالي تاوانونه اوړيدلي دي .

دريوټ مطابق پدي بمباري کي مجاهدينو ته څه ځاني تلفات ندي رسيدلي .

(ميديا)

عراق مجدداً ...

زمينی انکشور زمينه مکالمه هاي امتحاني راباپك سيستم ديگر درايالات متحده تحت بررسي دارد تاتعداد مکالمه هاي همزمان رابه ٦٠ چينل ارتقاء بدهد . مرکز مخابرات عراق درآغاز جنگ خليج هدف عمده، بمباريهاي متحدين بوده است اين مرکز درايام جنگ به شدت صدمه ديد . ازآغاز جنگ خليج به بعد يگانه دستگاه مخابراتي تيلفوني بين المللي درعراق دستگاههاي ثياري بوده که توسط خبرنگاران وبراديگر خارجيان به عراق آورده شده بود .

دشهيد جنرال ...

افغانستان اوکشمير کښي داسلامي بيرغ ريول دي . اعجازالحق زياته کړه چي موږ هم شرمنده يو اوحکومت هم چي تراوسه پوري دامعلومه نشوه چي دغه غازيان چا په شهادت ورسول . پدي سلسله کښي نواز شريف ديوي خاصي محکمي دجوړيدو امروکړيدي ترڅو دبهاولپور دهوائي پيښي د رامينځ ته کيدو تحقيقات ترسره کړي .

اعجاز الحق له حکومت څخه غوښتنه وکړه چي ژر ترژره دي دبهاولپور دپيښي قاتلين گرفتار اوسزادي ورکړل شي .

داجتماع گډون کوونکو په يو آواز سره ويلي چي اي ضياء الحق موږ شرمنده يوستا قاتل تراوسه ژوندي دي .

دياوني ورده چي شهيد ضياء الحق د ۱۹۸۸ کال داگست دمياشتي په ۱۷ نيټه په يوه هوائي پيښه کښي دخپلو ملگرو سره په شهادت ورسيد .

پتــه :

پيښور - پاکستان

P.O.BOX---- 467